ידעז, געדענקט די רדיפות אויף אייערע ברידער אין דייטשלאנד

Opłata pocztowa niszczona ryczałtem
NAJER FOLKSBLAT פרייז 15 גראשען

(ציהונג פון דער מלוכה-לאטעריע זעה זייט 8, 9) **היינט 10 זייטען**

לאדזשער פאלקסבלאט

№ 221 | Łódź, Niedziela 24 września 1933 r. | עלפטער יאהרגאנג | לאדז, זונטאג, ד' תשרי תרצ"ד | № 221
Adres Redakcji i Administracji: Łódź, Piotrkowska 21, tel. 224-71. — אדרעס פון רעדאקציע און אדמיניסטראציע: לאדז, פעטריקאווער 21, טעל. 224-71

ענדערונגען אין דער עסטרייכישער רעגירונג

קאנצלער דאלפוס האט קאנצענטרירט די מאכט אין זיינע הענד

ווי וועט זיין די לאגע פון די יודען?

ווין, 23 (פפ. טעל.)

שפעט ביינאכט האט אין ווין זיך פערשפרייט א ידיעה, אז ס'איז אויסגעבראכען א רעגירונגס-קריזיס. צוליב די מיינונגס-פערשידענקייטען צווישען פויערים-בונד און דער היימווער, האט דער קאנצלער דאלפוס בעשלאסען שנעל קלאר צו מאכען די לאגע. ער איז דעריבער אוועק צום פרעזידענט און פארגעלייגט איהם א פלאן פון רעארגאניזירען דעם קאבינעט. דער פרעזידענט מיקלאס האט בעפולמעכטיגט דאלפוס'ן צו בילדען א רעגירונג, אין וועלכער עס זאלען אריינגיין נישט פארשטייער פון פארטייען, נאר אנגעזעהענע פערזענליכקייטען.

נאך אונטערהאנדלונגען, וועלכע האבען געדויערט א גאנצע נאכט און אין דער פריה, איז האלב 11 פריה געבילדעט געווארען די נייע רעגירונג, וועלכע האט פאלגענדען צוזאמענשטעל:

דאלפוס — קאנצלער, אויסערן-מיניסטער און לאנדווירטשאפט-מיניסטער פיי — וויצע-קאנצלער; דר. שמיץ — סאציאלע שוץ; שושניג—יוסטיץ און בילדונג; שטאקינגער — האנדעל; בורעש—פינאנצען. א חוץ דעם זענען נאך בעשטימט געווארען אייניגע שטאאטס-סעקרעטארען. אין קאבינעט וועלען אויך זיין 2 מיניסטארען אהן פארטפעלען — דער אמאליגער קאנצלער ענדער, וועלכער וועט זיך פערנעמען מיט ענדערען די קאנסטיטוציע און אדמיניסטראציע און דר. קערבער.

די רעגירונג וועט בעשטיין פון קאנצלער, 7 מיניסטארען און 5 שטאאטס-סעקרעטארען.

פון די פריהערדיגע מיניסטארען זענען אוועק דער וויצע-קאנצלער ווינקלער, דער ארמיי-מיניסטער וואגוא (זיין ארט פערנעמט איצט אלס שטאאטס-סעקרעטאר גענעראל פירשטענבורג-הארטענשטיין). אין דער נייער רעגירונג זענען אויך נישט אריין די צוויי שטאאטס-סעקרעטארען שומי און באריגגער – ביידע פון פויערים-בונד.

דער ביז איצטיגער ארמיי-מיניסטער וואגוא איז בעשטימט געווארען אלס פארזיצער פון די עסטרייכישע באהנען.

אין אפיציעלען קאמוניקאט ווערט געזאגט, אז אזוי ווי אין דער רעגירונג גייען נישט אריין קיין שום אקטיווע פיהרער פון די פאליטישע פארטייען, דעריבער זאגען פארטיי-פיהרער וואגוא (קריסטליך-סאציאלע) און ווינקלער (פויערים-בונד) געבליבען אויסער דער רעגירונג, די מיניסטארען, וועלכע האבען מאנדאטען אין פארלאמענט, וועלען די מאנדאטען לייגען אין דער נאהענטסטער צייט.

ווין, 23 (טעלעגראפיש דורך יט"א)

די בילדונג פון דער נייער רעגירונג אין עסטרייך האט ארויסגערופען גרויס שפאנונג אין גאנצען לאנד, די יודישע בעפעלקערונג האלט, אז דער קורס לגבי יודען וועט נישט געענדערט ווערען. בכלל איז מען אין די יודישע קרייזען צופרידען וואס איז נישט געקומען צו קיין אפען היטלעריסטישער רעגירונג.

6% Pożyczka Narodowa

„Własnemi siłami"

Subskrypcję przyjmują niżej wyszczególnione instytucje wraz ze wszystkiemi swemi oddziałami:

Bank Polski
Bank Gospodarstwa Krajowego
Państwowy Bank Rolny
Pocztowa Kasa Oszczędności
Wszystkie Komunalne Kasy Oszczędności

Akcyjny Bank Hipoteczny — Lwów
Bank Angielsko-Polski — Warszawa
Bank Cukrownictwa — Poznań
Bank Dyskontowy — Warszawa
Bank Francusko-Polski — Warszawa
Bank Handlowy — Warszawa
Bank Komercjalny — Kraków
Bank Kratochwil i Pernaczyński — Poznań
Bank amerykański w Polsce — Warszawa
Polski Bank Komunalny — Warszawa
Bank Spółek Niemieckich — Łódź
Polski Akcyjny Bank Komercyjny — Warszawa

Bank Kwilecki, Potocki i S-ka — Poznań
Bank Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego — Poznań
Bank Towarzystwa Spółdzielczych — Warszawa
Bank Zachodni — Warszawa
Bank Związku Spółek Zarobkowych — Poznań
Powszechny Bank Kredytowy — Warszawa
Powszechny Bank Związkowy — Warszawa
Śląski Zakład Kredytowy — Bielsko n./Śl.
Ob. Powszechny Bank depozytowy — Warszawa
Komunalny Bank Kredytowy — Poznań

Bank Naftowy S. A. — Lwów
Handlowy Bank Międzynarodowy S. A. — Katowice

British and Polish Trade Bank — Gdańsk
Łódzki Bank Depozytowy S. A. — Łódź
Łódzki Oddział Gdyńskiego Banku Handlowo-Przemysłowego — Łódź

Towarzystwo Kredytowe Miejskie — Warszawa
Centralna Kasa Spółek Rolniczych

Bank Spółdzielczy „Społem" z o. o. — Warszawa
Łódzki Spółdzielczy Bank Dyskontowy — Łódź

Spółdzielczy Bank Przemysłowców Łódzkich — Łódź

Dom Bankowy D. M. Szereszewski — Warszawa
Dom Bankowy Henryk Akst — Warszawa
Dom Bankowy Zjednoczonych Bankowców — Warszawa
Antoni Pawlikowski i S-ka — Warszawa
Dom Bankowy Wincenty Wolański — Warszawa

Dom Bankowy O. Gruess — Lwów
Dom Bankowy A. Holzer — Kraków
Dom Bankowy Wacław Klepczyński — Warszawa
Dom Bankowy Józef Skowronek i S-ka — Warszawa
Dom Bankowy Natan Morgenstern — Warszawa

Dom Bankowy B-cia Taub — Łódź
Dom Bankowy Hieronim Szyf — Łódź

Dom Bankowy Schuetz i Chajes — Lwów
Dom Bankowy Jakób Ulan — Lwów

Kantor Wymiany Julian Adelberg — Warszawa
Kantor Wymiany Blumental i Czerwiński — Warszawa
Kantor Wymiany J. Dzierżanowski — Warszawa
Kantor Wymiany S. B. Gelbfisz — Warszawa
Kantor Wymiany Ludwik Kobryner — Warszawa
Kantor Wymiany Julian Langer — Warszawa
Kantor Wymiany Thieme, Greulich i Ścigalski — Warszawa

Kantor Wymiany W. Pelc — Warszawa
Kantor wymiany A. i M. Skowronek — Warszawa
Kantor Wymiany L. Targownik — Warszawa
Kantor Wymiany Jakób Wolanow — Warszawa

Kantor Wymiany Sander i Weiss — Warszawa
Kantor Wymiany I. M. Centnerszwer — Warszawa

Upoważnione przez Bank Spółek Zarobkowych Spółdzielnie Kredytowe należące do Unji Związków Spółdzielczych w Polsce.
Upoważnione przez Centralną Kasę Spółek Rolniczych Spółdzielnie zrzeszone w Zjednoczeniu Związków Spółdzielczych Rolniczych Rzplitej Polskiej, oraz Kasy wszystkich urzędów skarbowych.

דער אײַנרעזשיסירטער פּראָצעס אין לײַפּציג

פאר כלומרשטע אונטערצינדער דעם רייכסטאג

לײַפּציג, 23. (ספ. טעל.)

אַלע גאַסען אַרום דעם געריכט־בנין זענען געפּאַקט מיט מענשען. דריי פּערטעל אויף ניין ווערען געבראַכט אין געריכט אַריין אונטער אַ זעהר שטאַרקע שמירה אַלע פינף בעשולדיגטע. פּונקט 9 אַ זייגער ווערען זיי אַריינגעפיהרט אין געריכטזאַל. וואַן דע לובע גייט דער ערשטער אין תפיסה־מלבושים — געשמידט אין קייטען. ער מאַכט דעם איינדרוק פון אַ מענשען, וועלכער איז אַדורכגעגאַנגען גרויסע מאָראַלישע יסורים. ער גייט מיט די אויגען אַראָפּגעלאָזען צו דער ערד. אַלע איבעריגע פיר אָנגעקלאָגטע גייען רוהיג — אַהן סימן פון דענערווירטקייט.

אויף די בענק פון פּובליקום זיצט דעפּוטאַט טאָרגלערס פרוי און נאָהענטע קרובים פון וואַן דער לובע. אין זאַל געפינט זיך דער יוסטיץ־קאָמיסאַר און אַ רייהע רעגירונגס־פאָרשטייער. פון אַלע זייטען אַרבייטען פאָטאָגראַפישע און קינעמאַטאָגראַפישע אַפּאַראַטען, דעפּוטאַט טאָרגלער האַלט אָפּ אַ קורצע בעראַטונג מיט זיין פערטיידיגער. ווען עס קומען אַריין די ריכטער, ווערען זיי בעגריסט דורך די אַנוועזענדיגע מיט דער היטלעריסטישער בעגריסונג.

אויף דער פראַגע פון פאָרזיצער, ענטפערט וואַן דע לובע, אַז ער דאַרף נישט קיין שום אַדוואָקאַט און אויך נישט קיין איבערזעצער, דאַן הויבט וואַן דע לובע אָן צו געבען זיינע דערקלערונגען, ער דערציילט גענוי וועגען זיינע קינדער־יאָהרען און וועגען די לעצטע יאָהרען פון זיין לעבען.

ביי אַן אַלגעמיינע שפּאַנונג אין זאַל, דערקלערט וואַן דע לובע גאַנץ קאַטעגאָריש, אַז ער איז נישט קיין קאָמוניסט, די דאָזיגע דערקלערונג מאַכט אַ גרויסען רושם אין זאַל.

דאַן הויבט זיך אָן דער עדות־פערהער: עס ווערט פערהערט אַ פּאָליציי־קאָמיסאַר, וועלכער גיט דערקלערונגען וועגען וואַן דע לובעס פּאַספּאָרט, דאַן ווערט איבערגעלייענט דורך אַן איבערזעצער אַ בריף פון דער האָלענדישער פּאָליציי, אין וועלכער וואַן דע לובע ווערט גענוי כאַראַקטעריזירט אַלס גרויסער אַוואַנטוריסט, וועלכער האָט אַלץ געטון, כדי צו ווערען אַ בעריהמטער קאָמוניסטישער פיהרער.

וואַן דע לובע מעלדעט, אַז אין יאָהר 1932 איז ער דורך פּוילען געפאָהרען קיין ר.־רוסלאַנד. מ'האָט איהם אָבער דאָרט נישט אַריינגעלאָזען און ער איז צוריק געפאָהרען קיין דייטשלאַנד. קיין נאַציאָנאַל־סאָציאַל איז ער קיינמאָל נישט געוועזען.

ס'ווערען דאַן פערהערט וויכטיגע עדות. דער געוו. בירגערמייסטער פון דער שטאָט סאָרנעוויץ, דער געוו. ס. ד. גיי, גיט אינטערעסאַנטע דערקלערונגען וועגען וואַן דע לובעס פערברענגען אין סאָרנעוויץ, וואו ער האָט זיך געחברט מיט די נאַצי. סאָציאַליסטען. אויפ'ן פאָרשלאַג פון אַדוו. זאַק ווערט איבערגעלייענט אַ דעפּעשע פון געוו. ס. ד. דעפּוטאַט ראָבערט, אַז וואַן דע לובע האָט אין סאָרנעוויץ געלעבט אויפ'ן חשבון פון די נאַצי. סאָציאַליסטען, ער האָט דאָרטען פערבראַכט עטליכע טעג און שפּעטער פערשוואונדען.

בעת די עדות־דערקלערונגען זיצט וואַן דער לובע און לאַכט, דער פאָרזיצער פון געריכט פרעגט איהם פאַרוואָס ער לאַכט, וואַן דער לובע ענטפערט, אַז דער פערלויף פון פּראָצעס מאַכט איהם פריילעך.

לײַפּציג, 23. (ספ. טעל.)

דער לײַפּציגער פּראָצעס געהט אַזוי ווי גוט אײַנרעזשיסירט. אין צווייטען טאָג איז אויסגעהערט געוואָרען דער פּסיכיאַטער־עקספּערט באָנהעפער, ער האַלט וואַן דע לובע פאַר אַ פולשטענדיג נאָרמאַלען מענש.

דאַן איז געקומען צו אַ זעהר כאַראַקטעריסטישען אינצידענט, וועלכער איז וואַהרשיינליך אויך געוועזען גוט אײַנרעזשיסירט: וואַן דע לובעס פערטיידיגער האָט אַריינגעטראָגען אַ פאָרשלאַג, אַז צוליב דעם וואָס די אויסלענדישע פּרעסע גיט נישט איבער קיין אָביעקטיווע בעריכטען פון גאַנג פון פּראָצעס, זאָל מען די קאָרעספּאָנדענטען נישט צולאָזען צום פּראָצעס, דער פאָרזיצער האָט מיט אַ פּאַטעטישען זשעסט אָפּגעוואָרפען דעם פאָרשלאַג.

לײַפּציג, 23. (ספ. טעל.)

פאַר'ן געריכט האָט זיך היינט געשטעלט דער בולגאַרישער פּובליציסט דימיטראָוו, די דייטשע מאַכט האָט וועגען איהם בעקומען אינפאָרמאַציעס אַז ער האָט אַנטיילגענומען אין בולגאַרישען פּוטש־רים־אויפשטאַנד פון 1923 און דערפאַר פערמשפּט געוואָרען אויף אייביגע תפיסה און שפּעטער אויף טויט־שטראָף.

Dr. med. H.LUBICZ

ספּעציאַליסט פאַר ווענערישע און געשלעכטס־קראַנק.

צוריקגעקעהרט

צעגעלניאַנא 7, טעל. 141-32.

נעהמט אָן פון 8—10 פריה, פון 12—2 נאָכמ. און פון 5—8 אָוועגד, זונטאָג פון 9—11 בייטאָג.

פערשידענע וואוינונגען: 2 שטובען מיט קיך, מיט אַלע בעקוועמליכקייטען, 2 וואוינונגען צו 1 שטוב מיט אַ קיך צו פערמיטען פון זאָפאָרט אויף 28 קאַניאָווע־שיסער־פולק גומע 3 (לוּאיזע) ערפאַהרען ביים וויכט פון 3—5 נאָכמ.

Dr. med.

Szymon Grinberg

פּילסודסקיעגאָ 55, טעל. 168-58

צוריקגעקעהרט

אויפנאַהמס־שעה'ן פון 3 ביז 6 נאָכמ

Dr

Wajnberg

ספּעצ. פון לונגען, הערץ און סקלעראָז־קראַנקהייטען

וואוינט יעצט פּיעטריקאָווער 145

טעל. 126-02.

נעמט אָן פון 9—10 פריה, 3—4, 8—9 אָוו.

פאַר

גאָלד, ביזשוטעריע

און לאָמבאַרד־קוויטעס

צאָהלט די העכסטע פּרייזען

איזידאָר פּיאַלקאַ

פּיעטריקאָווער 7.

בעקאַנטמאַכונג.

דער ראַבינאַט און דער ועד הכשרות מאַכען בעקאַנט, אַז נור די אונטענאויסגערעכנטע שחט=הייזער געפינען זיך אונטער אונזער השגחה:

ווסכאָדניאַ 50,

זאַכאָדניאַ 58,

קילינסקיעגאָ 34,

וואָלבאָרסקאַ 8,

יוליוש=נאָם 36

און צעגלאַנאַ 11 (באַלוט).

דאַנקזאַגונג.

מיר דאַנקען דעם ה' פּרעזעס פון דער יודישער גמינע

ר' לייבל מינצבערג

פאַר זיין אויספּועל'ען ביי דער מאַכט, מ'זאָל אויף יו"ט קאָנען שעכטען עופות אויף פאָלגענדע ערטער:

זאַכאָדניאַ 58,

ווסכאָדניאַ 50,

קילינסקיעגאָ 34

מיר ווינשען איהם אַ גמר חתימה טובה

שוחטי עופות

דוואָלבאָרסקאַ 8. 5188



ברוך הבא! יודעל קאַפּעלוש

אין מיט

אתרוגים

לולבים והדסים פון טריעסט שוין דאָ

צו בעקומען אין הורט און ענצעל

2 נאָוואָמיעסקאַ 2 אין הויף, אין 1-טען געוועלב

אתרוגים

לולבים והדסים

במקח השוה בהורט וענצעל צו בעקומען ביי

Emanuel Kapelusz

PL. WOLNOŚCI 10.

Łódzki Bank Depozytowy

Spółka Akcyjna

w Łodzi, Piotrkowska 5

przyjmuje subskrypcję

6% Pożyczki Narodowej

opiewającej na zł. w zł. na warunkach obwieszczenia Ministerstwa Skarbu.

5156

די קאַנצעלאַריע פון

געשוואוירענעם איבערזעצער

אין פראַנצויזישע, דייטשע און רוסישע שפּראַכען

Mgr. Zofja Beylin

געפינט זיך אויף

פּיעטריקאָווער 89

טעל. 145-03

פראָנט צווייטער שטאָק. 4907

אויגען - קליניק

מיט שטענדיגע בעטען פון

Dr. B.Donchin

פּיעטריקאָווער 90, טעלעפ. 221-72

נעהמט אָן שטענדיגע אויגען - קראַנקע (צוועק אָפּעראַציע א. ז. וו.), ווי אויך אַמבולאַטאָרישעס פון 9 ביז 1 און פון 4 ביז 7.30 אָוועגד.

אַ גמר חתימה טובה ווינשט

הלואת גמילות חסדים נאָוואָ־זאַרזעווסקאַ 7

איהרע מיטגלידער און סימפּאַטיקער און גלייכצייטיג ווערט דערמאָהנט אויסצוקויפען די הנחה־טראַמוואַי־ביכלעך אויפ'ן חודש אָקטאָבער און בעווייזען ערב יו"כ געפעלט דעם 29-טען, בעטען מיר אויך אונטען־נומערירטע שטעלען אַריינצושראַכען די ביכלעך ביז'ן 27-טען 12 בייטאָג און אייַנצואַהלען, שפּעטער פון 28 ר.ח. ביז'ן 5-טען אָקטאָבער קאָן נאָר דורך בריף אויסגעקויפט ווערען אויף די זעלבע שטעלען:

1)	באַנק קופּיעצקי קרעדיטאָווי, פּיעטריק.	29,	טעל.	174-45
2)	באַנק קאָמערציני	26	„	184-13
3)	פירמאַ העליאָס	51	„	242-62
4)	„ יצחק פּערלאַ, ווסכאָדניאַ 65	46	„	240-65
5)	„ מרדכי לובינסקי	64	„	123-81
6)	„ אברהם שמואל ווייסבערג, סענאַטאָרסקאַ 25		„	202-09
7)	„ מיכאל קליין שעראַדזקאַ 3		„	136-00
8)	„ יצחק מאיר גוטטער, נאָוואָמיעסקאַ 19		„	215-83

מיר דריקען אויס דעם בעסטען דאַנק פאַר די אונטערשטיצונג אונזער גמילות חסדים־קאַסע די פערוואַלטונג פון די גמילות־חסדים־קאַסע לאָדז (גמערס ראָאַן), נאָוואָ־זאַרזשעווסקאַ 7. 5753

Dr. med.

Haltrecht

ספּעציאַל־אַרצט פאַר הויט־און געשלעכטס־קראַנקהייטען

פּיעטריקאָווער 10, טעל. 245-21

נעמט אָן פון 8—1 מיטאָג און פון 6—9 אָוונט. זונטאָג פון 10—1 בייטאָג.

אַלע אַרט אַנאַליזען.

פאַר אַרבייטסלאָזע לעטשניצע־פּרייזן

שלאָסעריי־ אַרבייטען.

ווי אויך אויטאָגענישע שווייסונגען, מעטאַל־בעאַרבייטונגען, מאַשינען־טיילען פיהרט אויס בילינ

J. REDER, Łódź

קאָנסטאַנטינער 11/13

אכטונג, שיך־סוחרים

מיטגלידער און נישט־מיטגלידער!

דינסטאַג, ד. 26. סעפטעמבער 1933, 8.30 אָוועגד קומט פאָר אין לאָקאל פּיעטריקאָווער 90 אַ גרויסע

פערזאַמלונג

וועגען עקספּאָרט פון שיך נאָך רוסלאַנד

קומט אַלע! די פערוואַלטונג.

אבל כבד!

דער לאָדזער ראַבינאַט אָרדענט־איין היינט, זונטאַג, 4.30 נאָכמ. אין ווילקער שוהל אַ הספּד נאָכ'ן וועלט־בערימטען אַלעמען־בעליבטען

הגאון הצדיק חפץ חיים זצלה"ה

מיט דער בעטייליגונג פון אַלע מיטגלידער פון היגען ראַבינאַט, ווי אויך רבנים פון דער פרעמד און דרשנים.

בעמ.: די ווייבער־שוהל וועט זיין אָפען פאַר פרויען.

די נייעסטע מאָדעלן־שיך פון די עלעגאַנטסטע

אין אַ רייכען אויסוואַהל בעקומט איהר נור ביי

A. Ogórek

ŁÓDŹ, ZAWADZKA 11.

נאָך קורצע און שווערע ליידען איז מוצאי ראש־השנה געשטאָרבען אונזער הייסגעליבטע מוטער, שוויגערמוטער, גראָס־מוטער און אור־גראָסמוטער ג"ע

שרה אשת ר' יחזקאל ז"ל שטיינבערג

(שוויגערמוטער פון ר' הערשל גליקליך)

געבוירען צינצינאַטום. אין עלטער פון 77 יאָהר.

די לויה קומט פאָר היינט, זונטאָג, ד. 24 סעפּטעמבער 1933, 12 בייטאָג פון טרויער־הויז פּילסודסקיעגאָ 55, וועגען וואָס עס טיילען מיט אין גרויס צער

די טיפטרויערנדע הינטערבליבענע.

דייטשלאנד זאל ארויסטרעטען פון דער פעלקער־ליגע

צוליב דער פערלאנגטער קאנטראל פון איהרע בעוואפנונגען

ב ע ר ל י ן, 28 (ספ. טעל.)

אזוי ווי עס ווערט אלץ קלאהרער, אז אין גענף וועט קומען צו א צוזאמענארבייט צווישען פראנקרייך, ענגלאנד, איטאליען און פוילען, וואס וועלען מאראליש אונטערשטיצט ווערען פון אמע־ריקא און אנדערע מלוכות, האט מען אנגעהויבען דא מאכען צוגרייטונגען צו דייטשלאנדס ארויס־טריט פון דער פעלקער־ליגע.

מען ריכט זיך, אז אין גענף וועט געשטעלט ווערען דייטשלאנד אנ'אולטימאטום וועגען איהרע בעוואפענונגען, וועגען עסטרייך און אויך וועגען דער אינערליכער פאליטיק. די דייטשע פרעסע שרייבט אפען, אז דייטשלאנד האט פון גענף קיין גוטס נישט צו דערווארטען. דער היינטיגער „דער טאג" שרייבט, אז אהן דער פעלקער־ליגע וועלען די דייטשען זיין בלויז ארימער מיט איין ליגען. מיר בעקעמפען — שרייבט די צייטונג — יעדע אילוזיע. די לאגע אין גענף זעהט אויס צו זיין אזעלכע, אז מיר וועלען זיין געצוואונגען אדער זיך אונטערצוגעבען, אדער זיך צו איזאלירען. אבער אונטערגעבען זיך, וואלט בעהייסען אונ־טערגאנג.

עס איז אויך כאראקטעריסטיש די שארפע רעדע נעגען דער פעלקער־ליגע, וואס עס האט געהאלטען אין ראדיא דער גענעראל פאן מעטש. ער האט אנגערופען די פעלקער־ליגע „אינטער־נאציאנאלע גארקיך".

פוילישער אויסערן־מיניסטער איז פאריז

בעהערט געווארען מיט א גרויסען קרייז פון עהרען־לעגיאן

פ א ר י ז, 23 (ספ. טעל.)

דער פוילישער אויסערן־מיניסטער בעק איז פייערליך אויפגענומען געווארען אין פאריז, אין א געשפרעך מיט זשורנאליסטען האט מין. בעק צווישען אנדערען געזאגט:

„איך בין גליקליך, או מ'האט מיר געגעבען די מעגליכקייט זיך צו טרעפען אין פאריז מיט בעדייטענדע מלוכה־מענער און אויסטוישען זיך מיט זיי די שטאנדפונקטען אויף די בשותפות'דיגע פראגען וואס אינטערעסירען אונז.

פ א ר י ז, 23 (ספ. טעל.)

מיניסטער בעק איז אויפגענומען געווארען דורכן מלוכה־פרעזידענט לעברון. דער פרעזידענט האט דעקארירט דעם פוילישען אויסערן־מיניסטער מיט דעם גרויסען קרייץ פון עהרען־לעגיאן.

תל-אביב נעהמט א הלואה פון 350 טויזענד פונט

תל־א ב י ב, 23 (טעלעגראפיש דורך יט"א).

דער שטאט־ראט האט בעשלאסען צונעהמען א הלואה אין דער הויך פון 350 טויזענט פונט שטערלינג.

לויה פון הלל זלאטאפאלסקי אין ארץ־ישראל

ה ד ר ש ל י ם, 23. (יט"א טעלעגראפיש).

אויפ'ן הר הזיתים איז פארגעקומען די לויה פון הלל זלאטאפאלסקי.

פראצעס פון ריטא גארגאן אין העכסטען געריכט

בעשטעטיגט דעם אורטייל פון 8 יאהר טורמע

ו א ר ש א, 23 (טעלעפאניש)

אין העכסטען געריכט קומט פאר דער פרא־צעס געגען ריטא גארגאן, וועלכע איז צום ערש־טען מאל פערמשפט געווארען אויף טויט־שטראף און דאן אויף 8 יאהר טורמע. נאכן אויסהערען די רעפעראטען פון די אדוואקאטען און פראקוראר האט דאס העכסטע געריכט בעשטעטיגט דעם אור־טייל פון 8 יאהר טורמע, וואס איז ארויסגעטרא־גען געווארען דורכן קראקאווער טריבונאל.

די היטלעריסטען האבען אונטער־געצינדען דעם רייכסטאג

אורטייל פון אינטערנאציאנאלען יוריסטען־ביורא

ל א נ ד א ן, 23. (ספ. טעל.)

דאס אינטערנאציאנאלע געריכט וועגען אונ־טערצינדען דעם רייכסטאג, וואס איז פארגעקומען במשך פון עטליכע טעג אין לאנדאן, האט זיך פער־ענדיגט, דאס געריכט וואס איז בעשטאנען פון די וועלט־בערימטסטע יוריסטען האט נאכ'ן אויסהער־רען א ריהע אנגעזעהענע עדות און בעקענען זיך מיט א רייכען מאטעריאל, א־ויסגעטראגען פאלגענדען אורטייל:

1) דאס געריכט שטעלט פעסט, אז וואן דע לובע איז בישט נאר נישט קיין מיטגליד פון דער קאמוניסטישער פארטיי נאר איז אפילו איהרס א געגנער;

2) די קאמוניסטישע פארטיי האט נישט קיין שום שייכות צו דער אונטערצינדונג פון רייכסטאג;

3) טארגלער, דימיטראוו, טאנעוו און פאפאוו זענען נישט, נאר אומשולדיג נאר האבען אויך נישט, סיי דירעקט, סיי אומדירעקט, קיין שום שיי־כות צו דער אונטערצינדונג;

4) די דאקומענטען און די דערקלערונגען פון די עדות בעווייזען אז וואן דע לובע האט דאס פערברעכען נישט געקאנט אויספיהרען אליינער אליין,

5) ס'איז העכסט־וואהרשיינליך, אז די אונטער־צינדער האבען אויסגענוצט דעם אונטערערדישען גאנג וואס פיהרט פון רייכסטאג צו דער וואוינונג פון רייכסטאג־פרעזידענט.

6) פון אנ'אונטערצינדונג פון רייכסטאג אין יענער צייט האט געקאנט ציהען נוצען נאר די היט־לער־בעוועגונג.

7) די קאמיסיע שטעלט פעסט אז ס'איז פער־האן אנ'ערנסטער גרונט חושד צו זיין, אז די אונ־טערצינדונג איז פארגעקומען דורך אנפיהרענדע פערזענליכקייטען פון היטלערס פארטיי אדער לויט זייער בעשטעלונג.

געעפענט די סעסיע פון דער פעלקער־ליגע

ג ע נ ף, 23 (ספ. טעל.)

אונטערן פארזיץ פון נארוועגישען פרעמיער מאהאווינקעל האט זיך נעכטען געעפענט די סעסיע פון דער פעלקער־ליגע.

אויף דער ביטע פון איראק איז בעשלאסען געווארען אפצולייגען די אנקלאגע פון די סירישע געגען איראק ביז צו דער קומענדיגער סעסיע (אין איראק, איז ווי בעוואוסט פארגעקומען א שחיטה אויף סירער).

דאן האט די ליגע אנגענומען דעם ראפארט פון פיר קאמיסיע וועגען האנדעל מיט אפיום און א ראפארט וועגען שאפען אנ'ארכיטעקטור־קאמיסיע...

ביים פעסטשטעלען די טאג ארדנונג האט די ליגע זיך געמוזט דעצידירען, וואס זי זאל טון מיט דער פעטיציע פון א דייטשען קרעטשמער פון פוילישען אויבער שלעזיע, וועלכער טענה'ט, אז צוליב דעם, וואס פוילען האט אויפגעהויבען דעם שאסיי, ווערט זיין קרעטשמע מערפלייצט מיט וואס־סער. ער פאדערט, אז פוילען זאל צוריקשטעלען דעם שאסיי אזוי, ווי ער האט אויסגעזעהען מיט הונדערט יאהר צוריק. דער ענין איז איבערגעשיקט געווארען צו דער לאקאלער פראצעדור.

אקציע פאר היימלאזע יודען זאל אונטערגענומען ווערען דורך דער פעלקער־ליגע

5 ג ע נ ף, 23. (ספ. טעל.)

די האלענדישע רעגירונג זאל זיך האבען גע־ווענדעט צו די רעגירונגען פון פראנקרייך, טשע־כאסלאוואקיי און דייטשלאנד וועגען אונטערנעה־מען אנ'אקציע אויפ'ן פארום פון דער פעלקער־ליגע צו העלפען די היימלאזע יודען, די אקציע זאל נישט טראגען קיין פאליטישען כאראקטער נאר א הומאניטארען. ווי מען רעכענט וועט דער ענין איבערגעגעבען ווערען אין דער „קאמיסיע פון 6" פון דער פעלקער־ליגע.

רעוומאטישע שמערצען

אין די גלעזקען און גלידער, נעוראלגיע און קאפשמערצען שטילען און בעזייטיגען מיט ערפאלג טאגאל טאבלעטקעס. טאגאל דערלאזט נישט דאס אנזאמלען זיך פון הארנזויער און איז עוקר מן השורש דידאזיגע ליידען. טאגאל האט נישט קיין שום שעדליכע נעבענווירקונג אויפן ארגאניזם. מען מוז אבער גוט אויפפאסען אויף די אריגינאלע, נישט באשעדיגטע פערפאקונג. צו באקומען אין אלע אפטייקען.

מארשאל פילסודסקי וועט רעדן וועגען אקטועלע פראגען

ו א ר ש א, 23. (טעלעפאניש).

מארשאל פילסודסקי איז צוריקגעקומען פון זאלעשטשיקי קיין ווארשא.

דער „ראבאטניק" טיילט מיט, בעת די סאך ביעסקי־פייערונגען אין קראקא וועט מארשאל פיל־סודסקי האלטען א רעדע, אין וועלכן ער וועט בעריהרען אקטועל־פאליטישע טעמעס

ראש־השנה אין בערלין און וויען

די ווינער שוהלען בעקלעפט מיט האקענקרייצען

ב ע ר ל י ן, 23. (יט"א טעלעגראפיש).

ביידע טעג ראש השנה זענען דא אריבער רוהיג, די שוהלען זענען געווען געפאקט מיט מת־פללים. די יודישע געשעפטען זענען געווען אפען.

ו י ע ן, 23. (יט"א טעלעגראפיש).

אויך דא זענען די ראש השנה־טעג אריבער רוהיג. די ווענד פון די שוהלען זענען דורך די היטלעריסטען בעקלעפט געווארען מיט האקען־קרייצען.

ציהונג פון דער מלוכה-לאטעריע

הויפט־געווינסען פון 12־טען און 13־טען טאג

75.000 zł. na Nr. 33687
20.000 zł. na Nr. 28222
15.000 zł. na Nr. 107641
10.000 zł. na Nr. 83371
Po 5000 zł. na N-ry: 17003 71129
Po 20000 zł. na N-ry: 9401 9817 10306 22853 30509 41049 50192 77161 82193 104401 109501 113717 116856 129156 131358 138030
Po 1000 zł. na N-ry: 7332 12993 18696 26535 29547 30825 34290 34954 35652 35856 36367 38440 46450 51698 56238 60783 64410 69479 70200 71225 76394 76504 77353 78046 83328 86894 96894 99208 112156 116125 121480 121984 122782 124676 124944 125567 126800 127692 130187 130815 132028 137184 138166 141133 142359 142862 145188.

, CIĄGNIENIE POPOŁUDNIOWE.

5000 zł. na Nr. 130527

Po 2000 zł. na N-ry: 6759 16719 19202 30327 34523 56097 66997 85389 95345 118509 138752 145374.

Po 1000 zł. na N-ry: 12343 12467 28514 34577 41305 42825 45502 46771 48517 54664 57457 58281 58357 63228 66921 75570 77661 84291 84755 94306 98123 105603 105988 111970 114625 117031 130215 130326 133126 133287 136097 140549 141996 143722 153447 154094 154189.

50.000 zł. na Nr. 52596
20.000 zł. na Nr. 39778
Po 15.0000 zł. na N-ry: 6615 13503 121070.
Po 10.000 zł. na N-ry: 9808 40521
Po 5000 zł. na N-ry: 96804 100098 107301
Po 2000 zł. na N-ry: 11915 14133 20829 24739 26901 29379 38454 61178 72043 85776 90807 102690 104733 109048 120669 125581 144228.
Po 1000 zł. na N-ry: 4462 8982 17124 19194 19930 26478 27782 29316 31713 31800 32749 33198 35696 47273 53288 55121 59221 67096 71862 75725 79414 81649 83421 86651 91248 100909 102244 107941 122813 126567 149518.

CIĄGNIENIE POPOŁUDNIOWE.
Po 10.000 zł. na N-ry: 134659 144572
Po 5000 zł. na N-ry: 44472 45528
Po 2000 zł. na N-ry: 49850 63179 87477 88987 90262 94595 98[illegible] 105262 115275 124868 148338
Po 1000 zł. na N-ry: 769 3084 5058 5535 126125 17621 30085 32084 54155 56387 70728 71949 79469 89019 91883 97709 98548 103784 116656 117190 125328 125418 132198 134825 36808 138355 141444.

יודיש טעאטער „פילהארמאניע"
נאלעווקי 20

נאר 1 מאל — היינט, זונטאג, דעם 24 סעפטעמבער 9 אווענד — נאר 1 מאל

גרויסע פייערליכע פארשטעלונג

אונזערע ליבלינגען חנה לערנער און דוד זיידערמאן

אין דער פרייליכער אפערעטע

„גאלדענע חלומות"

נאך דער פארשטעלונג:

גרויסער פייערליכער רעווי־קאנצערט

ספעציעל פאר דעם אווענט טרעטען אויף די בעליבטע יודישע און פוילישע ארטיסטען:

א. נ.: א נאכט פון רעווי־אפערעטע און פארס

חנה לערנער, דוד זיידערמאן, Janina Zgorzelska

Janusz Ściwiarski, Marja Dolska, זיסעלע גירל, יוסף סטרוגאטש, שמעון דזשיגאן, י. שומאכער, שמואל'יק גאלדשטיין.

ס'נעמען אנטייל: באלבירסקי, ביאלקאוויטש, בעזמאן, בייגעלמאן, גוטמאן, האמבורגער, הערסקאוויטש נייהויז, סטרוגאטש, פאדערמאן, צוויליך, ראזענצווייג, רובינא, רייקע, שערמאן, און אנדערע.

ארקעסטער אונטער לייטונג פון דיר. דוד בייגעלמאן. אדמיניסטר.: י. ווייזענטאל. קאנפערענסיער: י. שומאכער. בילעטען צו בעקומען אין קאסע פון טעאטער. פרייזן פון בילעטען נישט געהעכערט.

אכטונג! מארגען, מאנטאג, לעצטע גרויסע פאפולערע פארשטעלונג צו ביליגע פרייזען.

„נייער פאלקסבלאט"

לאדז, 24 סעפטעמבער 1933

די וועלט זעהט און טוט גארנישט

געגען דער דראהענדיגער „ברוינער" געפאהר

אין אנ'ארטיקעל אין נ. דז. שרייבט דר. י. טהאן:

די געפאהר, וועלכע דראהט איראפע און איהר ציוויליזאציע האבען די מענשען געזעהען אין פער־שידענע פארבען. א טייל האבען די געפאהר גע־זעהען אין שווארצע פארב, אנדערע אין בלוט־רויטער, ווידער אנדערע האבען די געפאהר גע־זוכט אין א צווייטען טייל פון דער ערד און האר־בען זי געזעהען אין געלער פארב. וועגען איין פארב האט זיכער קיינער נישט געטראכט, ביז זי האט זיך בעוויזען אין איהר גאנצער שרעק און עקלהאפטיג־מיאוסקייט, דאס איז די ברוינע פארב. איצט שרעקט די דאזיגע פארב צומייסטען, ווייל מען זעהט און מען ווייסט, אז די כלומרשטע מענשען, וועלכע רודערען ארום איבער דער וועלט אין די־זע ברוינע העמדלעך, שטעלען מיט זיך פאר אן אמתע געפאהר פאר די מענשען, פאר דער ציוויליזאציע. אלע ביז איצטיגע פארבען האבען נישט צוגענומען ביי דעם מענשען נישט דעם פערשטאנד נישט די מאראל, אבער די ברוינע בארבארען, פאר זיי איז נישט פערהאן קיין שום טארמאז נישט אינ'ם שכל, נישט אין דער עטיק. די היטלער־ריסטישע אנאלפאבעטען האבען זיך שטארק אנגע־נומען מיט דער ראסען־טעאריע, וועגען וועלכער די האבען עפעס געהערט, אבער נישט פערשטאנען, און וואס עס גייט, און איצט זענען זיי טויט־שכור און שרייען, ווי אין היך דאס איינציגע ווארט: ראסע!

און „ראסע" דאס זענען טאקע זיי בלויז. אדאלף היטלער אינאיינעם מיט גערינג'ן און גע־בעלס'ן זענען אלס „גערמאנער", די אויסדערוועהל־טע. און זייער היסטארישע מיסיע בעשטייט אין דעם. אז זיי זענען בערופען צו רעגירען און רעגי־רען אויף גערמאניש הייסט: בריטען, פערניכטען, חרוב מאכען. און דאס, וואס עס וועט נישט גע־לינגען צו פערניכטען, דאס דארף ווערען פער־קנעכט און אונטערדריקט.

אלס א פאלק, וואס איז שוין פערדאמט פון זינט עס איז געבוירען געווארען, ווערען אין דער ערשטער ריי בעטראכט די יודען. זיי דארף מען אזוי גרינדליך פערניכטען, אז עס זאל פון זיי קיין זכר נישט בלייבען. ווייטער גיהען די סלא־ווען, וועלכע מען דארף מינדעסטענס ארויסשטויסען און דערשטיקען. פערשטייט זיך, אז דערנאך וועט מען אריבער אויך צו די ראמאנישע פעלקער, וועלכע זענען אויך איבריג אויף דער וועלט. אט אזוי גראדליניג איז די לעהרע פון דער דאזיגער שרעקליכער באנדע, וועלכע אנערקענט נישט קיין שום ברעמזען, עס איז קיין ספק נישט: דאס דייט־שע פאלק איז אין זיין מעהרהייט, אדער יעדענ־פאלס אין זיין בעדייטענדען טייל פלוצים אריינגע־פאלען אין עפעס א וואנזין. אין עפעס א מאסען־האפטער גרויסקייטס־מאניע. און עס איז נישטא קיין שום זאך, וואס זאל דאס דאזיגע פאלק קאנען בעזיגען, א חוץ מורא פאר פיזישער קראפט.

און אין דעם גייט עס טאקע וואס קיין פיזישע קראפט ווערט איהם נישט אקעגענגעשטעלט, קיין איזערנע פויסט ווערט איהם נישט געוויזען. פער־קעהרט, עס ווערט דערלאנגט דאס גוטע געפלעגטע דיפלאמאטישע הענטעל אין א זיידענער הענטש־קע. דער אומגליקליכער פאליטיקער און מיניסטער מאקדאנאלד און דער גרעניצלאזער פערזיסע נער „העטער" פון דער וועלט מוסאליני בעגייען זיך מיט דייטשלאנד, ווי די שלעכטע ניאנעס מיט א קאפריזנעם קינד: זיי גלעטען עס און זינגען איהם פריילעכע לידער. זיי האבען פערבעטען דייטשלאנד אין סאמע סאלאן אריין הגם זיי מיאוסען זיך זיכער מיט זיינע פערבלאטעטע שטיוועל, זיי האבען גע־שלאסען מיט איהם אנ'אפמאך, כדי די דייטשען איינ צורעדען, אז מען גלויבט אין זייער פריידליכקייט און זיי האבען געמיינט, אז אזא מין סוגעסטיע וועט מאכען היטלער'ן פאר אזוי הומאניטאריש, אז ער וועט פערגעסען אין זיינע חלומות וועגען ערארבערן די וועלט, און פאל באנקהר, מאכט דעם אנשטעל, אז דאס אלץ וואס עס ווערט געטון לגבי דעם דאזיגען רויבער איז א ווייטערדיגע פארזעצונג פון לא־קארנא.

פראנקרייך, פערשטייט זיך, פערלאזט זיך נישט בלויז אויף די דאזיגע פלויהדערייען, זי שאפט פאר זיך א מעכטיגען שוץ אין איהרע געוואלדיגע גרע־ניץ־פעסטונגען, וועלכע עס איז לויט די מיינונג פון זאכקענער אונמעגליך איינצונעהמען. אבער פראנקרייך גיט זיך נישט אפ קיין רעכנונג וועגען דעם, אז געגען הונגער און מאנגאלען, וועלכע וועלן בעוואפענט מיט דער שטארקסטער כעמישער וויסענשאפט, וועגען וועלכער מען קאן נאך טרוימען וועלען קיין שום פעסטונגען נישט העלפען. די גאנצע וועלט זעהט ווי דייטשלאנד בעוואפענט זיך, אין זייער אונפערשעמטקייט און חוצפה האלטען די נאציאנאל־סאציאליסטען אפילו נישט פאר נויטיג זיך צו בעהאלטען מיט זייערע קריגס־הכנות. טאג אין טאג אויס ווערט געטרומייטערט איבער דער וועלט, אז דאס דריטע רייך בויטיגט זיך גארנישט אין קיין שום גייסטיגע שאפונגען. אז עס דארף האבען בלויז וואס מעהר און וואס בעסערע זעל־נער. אז פאר דער אייזערנער פויסט פון א גע־מיינעם שטורמיסט וועט זי אוועקגעבען דעם קאפ פון יעדען פראפעסאר פון פילאזאפיע.

די וועלט זעהט דאס אלץ און טוט גארנישט, הפכסטענס בעגעגענען זיך די מיניסטארען פון פראנקרייך און ענגלאנד ביי א גוטען פרישטיק און שמועסען אפיסעל. אויף קיין גרעסערע אנ־שטרענגונג סטאטעט זיי נישט קיין כוח.

פערשטייט זיך, אז דער גורל פון האלבען מיליאן יודען, וועלכע געפינען זיך אין דייטשלאנד בוכשטעבליך אין א געפאנגענעם־לאגער רויבט נישט אוועק דעם שלאף ביי די גרויסע מיניסטארען וועלכע האלטען איצט די מאכט איבער דער וועלט אין זייערע הענט. דעם שוץ פון די אומגליקליכע דייטשע יודען לאזען זיי איבער פאר די יודען גופא הגם פאר זיי דארף אויך זיין פולשטענדיג קלאר, אז א צוזייט פאלק, וואס ווערט נישט געלענקט דורך איין שטארקען ווילען און וואס איז איבריג אפהענ־גיג פונ'ם ווילען פון פערשידענע רעגירונגען, קאן נישט קעמפען מיט אזא ערפאלג, ווי א פעראייניגט פאלק.

אט האבען מיר אנ'אפשרעקענדיגען ביישפיל מיט דער קאנפערענץ, וועלכע די יודען האבען לעצ־טענס אפגעהאלטען אין זשענעווע, וואס פארא מייר־בונגס־פערשידענהייטען ביי א פולשטענדיג איינהייט ליכער שטימונג פון צארן און גרייטקייט צו זעלבסט שוץ. דער פארשטייער פון די איטאליענישע יודען דער רוימישער רב סאטשערדאטי האט, ווייזט אויס געהאט א בפירושע אינסטרוקציע פון מוסאליניען נישט צו דערלאזען, אז עס זאל פראקלאמירט ווערען דער אנטי־דייטשער באיקאט. און אזעלכע געבונ־דענע דעלעגאטען איז דאך געווען מעהר.

פון דער אנדערער זייט זענען פארהאן מלוכות וועלכע זענען פעראינטערעסירט אין א וואס שאר־פערען באיקאט פון דייטשלאנד. וואס זשע טוען די דאזיגע מלוכות? צי אונטערשטיצען די נישט־יודישע געזעלשאפטען די יודען אין זייער באיקאט אנשטרענגונגען? ס'הויבט זיך נישט אן, זיי העצען בלויז די יודען און מאכען חוזק, וואס די יודען פער־טיידיגען זיך צו ווייניג ענערגיש.

אבער גלייכצייטיג גענוסען די נישט־יודישע סוחרים פון יודישען באיקאט און פערנעהמען אהן די מינדסטע סקרופולען די פאזיציעס, וועלכע די יודען האבען פערלאזען, זיי האלטען, אז דערפון קאן מען האבען א נוצען אויך שפעטער, ווען דער היטלעריזם זאל פערשווינדען און דער באיקאט זאל ווערען אנ'איבעריגע זאך.

אט אזא טראגישע סיטואציע האט זיך געשאר־פען פאר די יודען, מיר ווילען און מיר מוזען קעמ־פען מיט דעם היטלעריזם מיט אלע כחות, אבער די וועלט ארום אונז איזאלירט אונז אינגאנצען און העלפט גיכער דעם מענשען ־ שונא, איידער אונז.

צי וועט די וועלט ווארטען ביז היטלער וועט זיין אינגאנצען גרייט און וועט קאנען אנהויבען זיין מארש? ווער וועט זיין צו אלעמען, אויב דאס וועט פאסירען, דער געזונטער פערשטאנד זאגט, אז נאך איצט קאן מען דעם הענקער פערהאלטען און מאכען איהם אונשעדליך, שפעטער וועט זיין צו־שפעט.

די ברוינע געפאהר וואקסט מוראדיג און די הערצען פון דער וועלט פערשטעלען זיך, די אויגען כדי דאס נישט צו זעהען.

דר. י. טהאן.

ווי אזוי געבעלס רעדט וועגען יודען

א געשפרעך מיט'ן „מארד" פון די נאציאנאל־סאציאליסטען

דער בעריהמטער פראנצויזישער זשורנאליסט זשול סארוועו איז ארומגעפאהרען איבער דייטש־לאנד און דרוקט אין „פאריס־סואר" זיינע איינדריקען פון דער דאזיגער רייזע.

דעם טריומוויראט, וועלכער רעגירט איצט מיט דייטשלאנד כאראקטעריזירט סארוועו אזוי: היטלער — די נשמה; גערינג — דער ווילען; גע־בעלס — דער מארך.

מיט דעם דאזיגען „מארך" האט דער פראנ־צויזישער זשורנאליסט געהאט א לענגערען גע־שפרעך אין קאבינעט פון דעם פראפאגאנדע־מי־ניסטער אויף דעם ווילהעלמפלאץ.

געבעלס, ווי עס גיט איבער סארוועו, מאכט אפילו אין א פריוואטען געשפרעך דעם איינדרוק פון א מיטינג־רעדנער, וואס איז געוואוינט צו האבען צו טון מיט א המון. ער ווארט מיטגעריסען זשעסטיקולירט און אפט, כדי צו ערקלערען זיין געדאנק, צייכענט ער אן אויף פאפיר צייכנונגען סכעמעס.

געבעל'ס וואונדערט זיך, וואס אייראפא האט נאך ביז איצט נישט פערשטאנען דעם זין פון דעם נאציאנאל־סאציאליזם און אורטיילט איהם נאר לויט די אויסערליכע סמנים.

מיר זענען געצוואונגען געווארען אנצוקומען צו אזעלכע לאפידארע פארמולען, ווייל מיר האבען געמוזט בעזיגען דאס פאלק, און נישט א היפעל אינטעליגענטען. זאגט געבעל'ס, נאר אונזער דאק־טרין איז געגרינדעט אויף דער פערזענליכקייט, מיטרייסענדיג מיט זיך די מאסען, בעזיגען מיר גלייכצייטיג אויף די דעמאקראטיע.

די איצטיגע הערשער פון דייטשלאנד ווילען נישט קיין מלחמה נישט מיט פראנקרייך, נישט מיט קיין אנדער לאנד, ווייל אליין זענען זיי פלייש פון פלייש פון פאלק און ווייסען, וואס פאר אן'אומגליק דאס איז א מלחמה. דייטשלאנד וויל אבער, אז מען זאל אנערקענען איהרע רעכט.

וועגען די יודען רעדט געבעלס מיט אפע־נעם כעס און שארף.

די נאציאנאל־סאציאליסטען האבען קיינמאל נישט בעהאלטען זייער אנטיסעמיטיזם. דאס האבען געוואוסט אונזערע שונאים, עס האט געוואוסט די גאנצע וועלט, געוואוסט די יודען אליין. פארוואס קלאגען זיך די יודען? האבען זיי נישט פערשטא־נען, אז ווען מיר וועלען קומען צו דער מאכט, וועלען מיר ציהען אלע קאנסעקווענצען פון אט דעם פראגראם אונזערען, פון שטאנדפונקט פון הומאניטאריזם זענען די מאסען געגען די יודען אפשר גרויזאם, נאר זיי זענען א נויטווענדיגקייט. מען האט געדארפט געבען אונזער ראסע אנ'ארט, וועלכע עס קומט איהר לויט'ן רעכט. וואס וואל־טען געזאגט די פאריזער, ווען דריי פירטעל דאק־טוירים און אדוואקאטען אין פאריז וואלטען גע־ווען יודען, ווען אלע שפיטאלען וואלטען זיך געפונען אין יודישע הענד, ווען די יודען וואלטען אונגעשטערט געהערשט אין דער פרעסע און אין דער ליטעראטור? איך מיין, אז די פאריזער וואל־טען זיך פערטיידיגט מיט דעם זעלבען אינסטינקט, וואס מיר. אונזערע אלע מאסנעהמונגען געגען די יודען זענען לעגאל, וואלט דען געווען בעסער, ווען מיר געבען פריי דעם אויסגוס פון פאלקס צארן?

פאר די יודען וואלט געווען פיל פערגונגס־טיגער זיך אפצוהאלטען פון פראטעסטען! אויב די יודען פרעגע ווערט איצט בעטראכט איבער דער גאנצער וועלט, איז עס זייער שולד און נישט אונזערע. ווען זיי וואלטען געשוויגען, וואלט די לאגע נישט געווען אזעלכע און אפילו אין דייטשלאנד וואלט די יודען־פרעגע נישט געשטא־נען אויף דער טאג־ארדנונג.

ווי מיר זעהען איז דער „מארך" ממש פון אייזען אין זיין לאגיק: פריהער זאגט ער, אז די יודען־פאליטיק פון די נאציס פליסט ארויס אונפערמיידליך פון זייער פראגראם, צום סוף לייגט ער ארויף די שולד אויף די יודען גופא, הלמאי זיי שווייגען. אבער לאגיק קאן מען דאך נישט ערווארטען פון ווילדע ברואים!

שטעלען דעם אקטיוועסטען ווידערשטאנד

עסטרייכישע ארבייטער געגען פאשיזירען דאס לאנד

אין עסטרייך ווערט די לאגע מיט יעדען טאג צוגעשפיצטער. די היימווער פערלאנגט פון דער רעגירונג צו פאשיזירען פולשטענדיג עסטרייך, ד.ה. פונאנדערלאזען די שטאט־ראטען, פערבאטען די ס. ד. און די פראפ. פעראיינען א. א. וו.

אין צוזאמענהאנג מיט דעם, איז פארגעקו־מען א געמיינזאמע זיצונג פון צ. ק. פון דער ס.ד. פארטיי און פון דער הויפט־אנפיהרונג פון די פראפ. פעראיינען. גלייך נאכדעם איז פארגעקומען א בע־ראטונג פון די בעצירק־פארזיצערס פון די וויענער ס. ד. ארגאניזאציעס.

אויף די דאזיגע בעראטונגען איז בעשלאסען געווארען צו שטעלען דעם אקטיוועסטען ווידער־שטאנד און אנווענדען אלע נויטיגע מיטלען, אויב די רעגירונג וועט וואגען צו פערווירקליכען די פריהער דערמאנטע וואונטשען פון דעם היימווער־פאשיזם.

די קאנקרעטע בעשלוסען זענען נישט פער־עפענטליכט געווארען, נאר אויף א פערטרויליכען אופן איבערגעגעבען געווארען די ארגאניזאציעס.

דאגעגען איז פערעפענטליכט געווארען פאל־גענדער אלגעמיינער בעשלוס:

דער עסטרייכישער ארבייטער־קלאס איז דורכ־געדרונגען מיטן ווילען צו פערטיידיגען די זעלבסט־שטענדיגקייט פון עסטרייך געגען יעדען אנגריף פון ברוינעם פאשיזם.

במשך פון א ריי חדשים האט ער ארויסגע־וויזען די גרעסטע צוריקגעהאלטענקייט, טראץ דעם, וואס מען האט בעדייטענד פערשמעלערט זיינע פא־ליטישע פרייהייטען און סאציאלע רעכט. ער האט עס געטון, כדי אויסצומיידען אלץ, וואס וואלט דעם ברוינעם פאשיזם (היטלעריזם) פערלייכטערט דעם אנגריף אויף עסטרייך.

אבער די אנפיהרענדע אינסטאנצען פון דער פארטיי און פון די פראפ. פעראיינען שטעלען פעסט, אז די עסטרייכישע ארבייטער און אנגע־שטעלטע האבען די דאזיגע זעלבסטבערעניצונג געטון און אינטערעס פון דער פערטיידיגונג געגען ברוינעם פאשיזם און נישט, כדי זיך לאזען צושטע־טערען דורכן עסטרייכישען היימווער־פאשיזם.

דער צ. ק. פון דער פארטיי און די הויפט־אנפיהרונג פון די פראפ. פעראיינען האבען דערי־בער אנגענומען די נויטיגע בעשלוסען אויפן פאל, ווען דער היימווער פאשיזם וועט פרובען מיט גע־וואלד ענדערען דעם עקזיסטירענדען צושטאנד.

מיטן צוועק צוצוגרייטען די ארבייטערשאפט צו די מעגליכע געשעהענישען, זענען פארגעקומען אין גאנצען לאנד בעראטונגען פון די פארשטייער פון די ארגאניזאציעס.

אין אייניגע ראיאנען האבען די קאנפערענ־צען אויסגעקליבען ספעציעלע דעלעגאציעס צום צענטראל־קאמיטעט. די דעלעגאציעס האבען גע־שילדערט די שטימונג צווישען די ארבייטער און פערלאנגט צו האנדלען ענערגיש און ענטשלאסען.

אין א ריי וויענער פאבריקען האבען אלע ארבייטער און ארבייטערינס זיך אונטערגעשריבען אונטער א דעקלאראציע, וועלכע דערקלערט זייער גרייטקייט צום קאמף געגען די פאשיסטישע פלענער.

שטעלונג פון דער אגודת־ישראל צו דער באיקאט־פראגע

ציריך. (יט"א). די פאליטישע עקזעקוטיווע פון דער אגודת־ישראל פערעפענטליכט פאלגענדע ערקלערונג:

אין געגענזאץ צו אלע קלאנגען ערקלערט די פאליטישע עקזעקוטיווע פון דער אגודת־ישראל ־ וועלט־ארגאניזאציע, אז צו דער פראגע וועגען באי־קאט פון דייטשע סחורות האט זי בכלל נישט אנגע־נומען קיין שום שטעלונג.

אויף דער קאנפערענץ פון מערב־אייראפא־ישע לאנד ־ ארגאניזאציעס פון דער אגודת ־ ישראל (ענגלאנד, דענעמארק, האלאנד, בעלגיע, פראנק־רייך און שווייץ), וועלכע איז פארגעקומען אין חודש אפריל אין בריסעל, איז איינשטימיג בעשלא־סען געווארען איבערצולאזען די מיטגלידער פון די לאנד־ארגאניזאציעס די פרייהייט אנצונעהמען א שטעלונג צו דער דאזיגער פראגע. דער דאזיגער בעשלוס איז נישט געענדערט געווארען.

Dr. med.
L. Berman
צעגעלניאנא 15, טעל. 149-07
ספעציאל־ארצט פאר הויט־ און געשלעכטס־קראנקהייטען, מענער־שוואכע־בעהאנד־לונג און סעקסועלע בעראטונג.
אלע ארט אנאליזען.
נעמט אן פון 8—11 און 4־8 אוו. זונטאג פון 9—1 בייטאג
פאר אונבעמיטעלטע ־ לעטשניצע־פרייזען

אנטיסעמיטישער גלח אין קישינעוו

העצט צו פאגראמען מיט דער הילף פון היטלער'ס קאנסול

(א בריוו פון בעסאראביע)

קישינעוו איז, ווי באקאנט, דאס וויגעלע פון אנטיסעמיטיזם אין בעסאראביען. נאך צוריק מיט עטליכע און דרייסיג יאהר האט דא איינגעפלאנצט דעם אנטיסעמיטיזם דער בעריהמטער פאוואלאקי קרושעוואן, רעדאקטאר און ארויסגעבער פון די פאגראם-צייטונגען „דרוג" און „בעסאראבעץ". קרושעוואן האט אפילו געשטאמט פון א מאלדאוואנישער פאמיליע, אבער ער איז געווען א רוסישער פאטריאט, און איז נישט איין מאל ארויסגעטראטען אין זיינע צייטונגען מיט שארפע ארטיקלען געגען דער מאלדאוואנישער אינטעליגענץ אין בעסאראביען, וועלכע האט געפאדערט, אז בעסאראביע זאל זיך בעפרייען פון דער אנגעצוואונגענער רוסישער קולטור און שפראך. קרושעוואן איז, אלזא, געווען אן אויסגעשפראכענער געגנער פון דער רומעניזירונג פון בעסאראביען, און דאך שטערט עס נישט איצט געוויסע טיפען איהם צו פארוואנדלען אין א רומענישען פאטריאט, ממש אין א היילגען, און אלץ נאר צוליב זיין אנטיסעמיטיזם און יודען-האס.

איינער פון זיינע היסטע און געטרייסטע תלמידים איז דער קישענעווער גלח יערעמיא טשעקאן. דער פערזאן איז שטארק בעריהמט אין גאנץ בעסאראביען, צוליב די מאדנע שטוקעס, וואס ער טוט אפ פון צייט צו צייט. ערשט צוריק מיט עטליכע מאנאטען האט טשעקאן געפרעדיגט קאמוניזם. ער האט אין אן ארטיגער רוסישער צייטונגעל פארעפענטליכט א סעריע ארטיקלען, אין וועלכע ער האט געפרובט דערווייזען, אז יעזוס איז געהען לויט זיינע וועלט-אנשויאונגען א קאמוניסט און דערום מוז יעדער אמת'ער קריסט נאכפאלגען זיין לעהרע און זיין א טרייער קאמוניסט. זיינע ארטיקלען האט גלח טשעקאן בעזאלצען און בעפעפערט מיט פסוקים פון ביידע טעסטאמענטען און אנדערע היילגע ביכער.

אין א שעהנעם פריהמארגען, נאכדעם, ווי מען האט איהם בעדיטיגט צוליב עפעס א מיאוסער שסיקעל ארבייט, פון יענער רוסישער צייטונג, האט טשעקאן געביטען זיין „אנשויאונג" און האט גע־נומען ארויסגעבען א רוסישע פאגראם-בלעטעל מיטן נאמען „בעסאראבער טעלעגראף". אלע טאג ער־שיינען אין דעם פאגראם-בלעטעל פייערדיגע אנטי־סעמיטישע ארטיקלען, גיפטיגע פאגראם-העצעס וועלכע ווערן דארט געשפריצט מיט דער פולער האנט. און טשעקאן טוט זיין ארבייט נישט גלאט ווי א גע־וועהנליכער פאגראמשטשיק, נאר ווי א „ספעציא־ליסט" אין יודישע רעליגיע. אויסער די „פראטא־קאלען פון זקני ציון", וועלכע ער דרוקט אויס פיהרליך אין זיין „טעלעגראף", ברענגט ער אויך לאנגע ארטיקלען פון וועלט-בעריהמטע אנטיסע־מיטען, וועלכע האבען דעם צוועק צו האקען א פלעק-שאנדע אויף דער יודישער רעליגיע און אויף דעם גאנצען יודישען פאלק.

אויף זיין איניציאטיווע און דורך זיין איינ־פלוס איז אנגעמעלדעט געמאכט געווארען, — נאך א פויגע פון עטליכע און דרייסיג יאהר — אן עפענט־ליכע פאניכידע (גאטעסדינסט) קרושעוואנען, וועמענס קבר עס געפינט זיך אין הויף פון דער קישענעווער מעטראפאליע.

מיט וואס-זשע איז צו ערקלערען טשעקאנס איינפלוס אויף די ארטיגע בעאמטע? ערשטענס, האט טשעקאן זיך צונויפגעקאמפאניעט מיט די אר־טיגע קריסטען, אנהענגער פון אנטיסעמיטישען פרא־פעסאר קוזא, און די לעצטע זענען דאך אוודאי כשר פון פאטריאטישען שטאנדפונקט. צווייטענס, ווערען אלע זיינע „שעהנע" שטיק געטגעהייסען פון דעם ארטיגען דייטשען קאנסול הירש, וועלכער האט גרויסע פארדינסטען פאר דעם אנטיסעמיטיזם אין אונזער געגענט.

עס איז זאגאר פארהאן א מיינונג, און נישט אהן א גרונט, אז הירש איז נישט בלויז דער גייס־טיגער פאטער פון טשעקאנס פאגראם-בלעטעל, נאר ער שטיצט איהם אויך מיט געלד, בערלין געפינט גענוג פאנדען אויף צו שטיצען אלע פאגראמשטשי־קעס און אנטיסעמיטען אין דער וועלט.

דא האבען זיך צונויפגעפארט, אזוי צו זאגען שקר מיט שלים-מזל: הירש, דער דייטשער קאנ־סול אין קישענעוו, מיט דעם גלח טשעקאן, און ביי־דע צוזאמען פיהרען אן אפענע פאגראם-פראפא־גאנדע געגען די יודען אין בעסאראביען.

און מערקווירדיג, אז די דייטשע אגענטען נו־צען אויס אלע מיטלען און מעטאדען אויסצונו־צען ביי יודישע קרעמער און סוחרים ארדערס אויף דייטשע סחורות. מיט איין האנט שטיקען זיי דעם יוד, ווארגען איהם, און אין דער זעלבער צייט שטרע־קען זיי אויס זייער צווייטע האנט צום יודען און בעטען זיך ביי איהם: קויף, יודעלע, אונזער וואַרע, ווייל זי איז די בעסטע און ביליגסטע!

די לעצטע טעג איז רומעניען בוכשטעבליך פארפלייצט מיט דייטשע אגענטען, פארשטעהער פון פערשידענע פאבריקען און האנדעלס-אונטערנעה־מונגען, וועלכע ווילען שטערען די באיקאט-קאמ־פאניע געגען דייטשע סחורות, אום צו קענען צו־טרעטען צום יודישען קונה, זענען די דייטשע אגענ־טען געפאלען אויף אזא המצאה. זיי קומען אריין צו א רב אין א יודיש שטעטעל אין טראנסילווא־ניען, אדער בוקאווינע, גיבען זיך אן אלס דיי־טשע יודען, וועלכע זענען, נעבעך, געפאלען א קרבן פון היטלער'ס רשעים, און איצט מוזען זיי זיך פארנעהרען פון דעם ביסעל דייטשע וואַרע, וואס זיי איז געלונגען מיט זיך צו פארכאפען. דער קליינשטעטלדיגער רב קריגט, נאטירליך, גרויס רחמנות אויף די „דייטשע יודען" און גיט זיי א הכשר. אין וועלכען עס שרייבט זיך, אז „כאטש די סחורה איז פון דייטשלאנדס פראדוקציע ווערט דאך רעקאמענדירט די יודען זי צו קויפען און צאהלען נישט קיין פארביליגטען פרייז, ווייל די הענדלער זענען קרבנות פון היטלעריסטישען רש־עים".

די דייטשע אגענטען האבען א לאנגע צייט געמאכט גאר גוטע געשעפטען, פארהאנדלענדיג דייטשע סחורות צו יודען מיט א הכשר פון רבנים. אבער סוף כל סוף האט איינער פון די רבנים זיך אנגעשטויסען, אז דא איז עפעס נישט גלאט דער עסק און... די „דייטשע יודען" האבען גע־מוזט מאכען פליטה. איצט וועלען זיי מסתמא פרו־בען בענוצען אנדער'ע שווינדלערייען. דער יוד איז דאך בלויז טריף, זיין גראשען אבער איז כשר.

א. בלאנדער.

190 יאהר זינט דער פאטער פון די ראטשילד'ס איז געבוירען געווארען

מעשות און לעגענדעס, וואס זענען געשאפען געווארען צווישען יודען וועגען די ראטשילדס און זייער פערמעגען. — די לעגענדע מיט'ן טשארטקאווער רבי'ן

— 1. —

די געשיכטע פון דער פאמיליע ראטשילד איז זעהר אן אינטערעסאנטע, בעזונדערס ווען עס רעדט זיך וועגען דעם גרינדער פון דער משפחה מאיר אנשעל. וועמענס 190-טער געבורטסטאג איז איצטער אויסגעפאלען; און וועגען איהם וועלען מיר טאקע דא דערצעהלען.

אבער צוערשט וועגען מאיר אנשעלס פאטער: אין האנאווער, — די הויפט-שטאט פון א קליי־נער דייטשער פראווינץ מיט דעמזעלבען נאמען — האט מיט יאהרען און יאהרען צוריק געוואוינט א יודישער פעדלער מיט'ן נאמען ר' אנשעל-משה. ער איז נעבעך, געווען א גרויסער ארימאן, און זיין חיונה פלעגט ער קריגען פון דעם, וואס ער פלעגט וואנדערען פון שטאט צו שטאט און געהאנדעלט מיט אנטיקען, ספעציעל מיט אלטע מטבעות. וואו ער האט געטאגט, דארט האט ער נישט גענעכטיגט; און נישט איינמאל איז ער געווען אין געפאהר צו פארלירען זיין האב און גוטס צוזאמען מיט'ן לעבען, ווייל אויף די וועגען האבען געלויערט באנדיטעס גזל־נים, און אין די שטעט און דערפער, וועלכע איהם איז אויסגעקומען צו בעזוכען, זענען געווען גענוג יודען-האסער, וועלכע האבען מיט א לייכט הארץ געקענט אפרוימען פון וועג איינעם פון די „קריסטוס מערדער". און נישט איין מאל האבען זיי עס טאקע געטוהן....

עס ווערט דערצעהלט, אז ר' אנשעל-משה איז אין א הייסען זומער-טאג געגאנגען אויף דעם וועג מיט א שווערען פאק אויף זיינע מאגערע פלייצעס. האט ער בעגעגענט א צווייטען פעדלער, א מעהר־פע'מעגליכען, וועלכער האט זיך שוין געקענט פאר־גינען צו פיהרען מיט זיך אן אייזעל, אויף וועלכען ער האט אנגעלאדען זיין סחורה. יענער האט אנשעל משה'ן פארגעשלאגען ארויפצולייגען אויך זיין פאק אויף דעם אייזעל. אנשעל-משה האט עס געטוהן מיטן גרעסטען פארגעניגען און זיי זענען געגאנגען ווייטער.

זיי זענען אזוי אפגעגאנגען א שטיק צייט, ביז זיי זענען צוגעקומען צו א טייך, וואו א לאנגע ברעט האט, אויפ'ן ארט פון א בריק, געדיענט אויף דורכצוגעהען. ר' אנשעל-משה האט אראפגענומען זיין פאק פונ'ם אייזעל און זיך נישט געוואלט ריה־רען פון ארט. דער מיטגעהער האט איהם אויסגע־לאכט פאר זיין שרעקעוודיגקייט און זיך געלאזט געהן איבערן טייך. ווען ער איז שוין געווען אין מיטען וועג, האט זיך דאס ברעט איבערגעבראכען און יענער איז צוזאמען מיט זיין אייזעל און זיינע פעק איינגעזונקען געווארען אין זומפיגען טייך. ר' אנשעל-משה איז געבליבען לעבען, און אויף קומענ־דיגען שבת האט ער זיך געלאזט אויפרופען צו דער תורה און געבענטשט גומל פאר דעם חסד, וואס גאט האט מיט איהם געטוהן.

די אויבען-דערצעהלטע געשיכטע איז נישט מעהר ווי א לעגענדע, וואס איז געשאפען געווארען, ווען די ראטשילדס זענען שוין געווען וועלט-בע־ריהמט מיט זייער עשירות.

אין האנאווער איז ר' אנשעל משה'ן נישט גע־גאנגען אזוי גוט, איז ער אוועק זוכען זיין גליק אין פראנקפורט-אם-מיין, וועלכע איז דעמאלס גע־ווען א גרויסע האנדעלס-שטאט און פול מיט סוח־רים פון פערשידענע שטעט און לענדער. אויך דא האט ער זיך פארנומען מיט'ן פריהערדיגען מסחר אבער אין דעם נייעם ארט האט ער שוין אביסעל בעסער געמאכט און מיט דער צייט האט ער שוין געהאט די מעגליכקייט אפצודינגען דאס הויז 152 (שפעטער נומער 69) יודענגאס, פון דעמאלס־דיגער פראנקפורטער געטא.

אין דעם הויז איז אין יאהר 1743 געבוירען גע־ווארען מאיר אנשעל, וועלכער האט געלעגט דעם פונדאמענט פאר דער עשירות פון דער ראטשילד־משפחה, דאס, וואס דער זוהן האט אויך געהייסען אנשעל, פונקט ווי זיין פאטער, ווייזט, אז עס איז געווען אזא פאמיליען-נאמען. ראטשילד האט מען די אנגעהויבען רופען הערנאך ערשט, דער־פאר, ווייל אויף זייער הויז איז געהאנגען א רויטע שילד. אפילו שפעטער, ווען די שילד איז אפגע־פארבט געווארען אויף גרין, איז דער אלטער נא־מען פארבליבען.

מאיר אנשעל האט זיין קינדהייט פארבראכט אין די ענגע, שמוציגע געסלעך פון פראנקפורטער געטא, און ווען ער איז אלט געווארען 12 יאהר, האט מען איהם אוועקגעשיקט לערנען אין דער ישיבה פון פירט, — א בעריהמטע דייטשע שטאט, וואס האט ארויסגעגעבען א סך לומדים — וואו ער האט מיט דער צייט געזאלט בעקומען סמיכה אויף רבנות. עס איז איהם אבער נישט בעשערט געווען דארט לאנג צו פארבלייבען. דעם 6-טען אקטאבער 1754, א קורצע צייט נאכדעם ווי ער איז אוועק־געפאהרען קיין פירט, איז זיין פאטער געשטארבען, איבערלאזענדיג די קליינע משפחה אהן שום מיטלען צום לעבען. מאיר אנשעל איז אהיימגעקומען קיין פראנקפורט, געהאנדעלט, און אין דער פרייער צייט האט ער זיך פארנומען מיט שטודירען מא־טעמאטיק און ארכעאלאגיע — די געשיכטע פון אלטערטימליכקייטען. א גוטען, שארפען קאפ האט ער געהאט, האט ער נישט גענומען לאנג און דעם פעדלער'ס יונג איז געווארען איינער פון די גרעסטע עקספערטען אויסצוגעפינען דעם עלטער און ווערט פון פערשידענע אנטיקען, איבערהויפט פון אלטע מטבעות, מיט וועלכע ער האט געשלא־סען בעקאנטשאפט נאך אלס קינד אין פאטערס הויז.

מאיר אנשעל האט זיך פארנומען מיט דעם זעלבען האנדעל, וואס זיין פאטער'ס האט איהם אבער זעהר ווייניג איינגעבראכט, און נישט־קו־קענדיג געפינען קיין בעסערע בעשעפטיגונג אין פראנקפורט, איז ער אוועק קיין האנאווער, די שטאט, וואו זיין טאטע האט אמאל געוואוינט, און דארטען האט ער געקריגען א קליינע שטעלע אין דער יודישער באנק-פירמע אפענהיימער. דער פרי־היגער יונגערמאן האט אבער גאנץ שנעל געוויזען פאר זיינע בעלעבאטים די פעהיגקייטען, וועלכע ער פערמאגט און אין א צייט ארום האט ער דער־גרייכט דעם העכסטען שטאפעל פון אן אנגעשטעל־טען אין א באנק, ער איז געווארען איינער פון די שותפים אין דער פירמע. (ווייטער מארגען).

י. שטענער.

מען טשעפעט זיך צו איהר

(סקיצע) פון נ. באטוויניק

אז דאס פארפאלק זילבער זענען אהיימגעקו־מען פון באל, האט צווישען זיי אויסגעבראכען די אמת'ע קריג.

— וואס ווילסטו פון מיר? — האט זי זיך גע־בעטען, — וואס האסטו זיך צוגעטשעפעט? וואס בין איך שולדיג?

— ס'איז זעהר גוט — האט ער גערעדט און געגנארפען פייער פון זיינע בייזע אויגען, — איך ווייס, וואס איך רעד, און דו ווייסט פארוואס איך האב זיך צוגעטשעפעט.

אויפ'ן וועג נאך, איז ער געגאנגען און גע־רעדט, גע'כעס'ט און געווארטשעט. זי האט אבער קיין ווארט נישט געענטפערט, אז מען איז אריין שפעט ביינאכט אין הויז, די קינדער זענען גע־שלאפען ביי איהר מאמען, אין דעם זעלבען הויז, האט ער גענומען רעדען שטארקער, העכער, קרי־גערישער. זי האט אפגעענטפער'ט און מען האט זיך אפגעקיהלט. זי האט אפגעוויינט ביז ס'איז געווארען ליכטיג, ביידע זענען מיד איינגעשלאפען ברוגז'ערהייט.

ראָזע איז א שטילע און עהרליכע ווייבעלע, אבער מען טשעפעט זיך צו איהר.

וואס טשעפעט מען זיך צו איהר? וואס האט מען צו איהר? זי ווייסט נישט. און פון איהר מאן, וועלכער האט איהר זעהר ליב, און וועמען זי איז אויף אן אמת געטריי, האט זי אויסגע־שטאנען גרויסע צרות.

ער איז א קנאן פון איהר אויסזעהן. פאר איהר אויסזעהן געפעלט זי אלעמען, און פאר איהר אויסזעהן האט זי גרויס ערפאלג.

זי איז א קליינינקע ווייבעלע, א רונדיגקע און נישט צו פעט; איהר פנים'על איז רונד; א פאר בלאנדע קרייזלעך בלאנדזשען איבער איהר שטערען. אויף די גלאנציגע ווייכע בעקעלער רוהט א שטענדיגער שמייכעל, און דער שמייכעל קייקעלט זיך שטענדיג אריין אין די טיפע לענגליכע חן-גריבעלעך פון איהר פוכקע באקען. איהר גאנ־צער אויסזעהן איז עפעס אזא לייכטינקער, אזא קינדיש-ליבליכער.

עס זענען דא א סך מענערישע פינגער, וואס ציהען זיך א קניפ צו טון, א גלעט צו טון א פנים'על, א בעקעלע. ריידעלס גלאנציגע שמייכלענ־דע בעקעלעך מיט די לאנגליכע טיפע חן-גריבע־לעך רופען אט אזעלכע פינגער. זיי, די בעקעלעך ריידעלעס, ווייסען נישט, אז זיי רופען, אבער זיי רופען אט אזעלכע בעקעלעך זענען זיי אט די ריידעלדיגע. די [illegible] בלאנדע קרייזלעך פון די האר, וועלכע ריידעלע מאכט זיי נישט און שיקט זיי נישט צו שפילען זיך ארום איהר שטערן, זע־נען אויך עפעס מאדנע ווינקענדיגע; און אפט שטעהען זיי דיבאם ביי ביידע שליפען ווי מער שייטע חסידישע פאות'לעך און ווי זיי וואונדערען זיך, וואס מען שוויגט זיי, וואס מען איגנארירט זיי. אבער ריידעלע אליין ווייסט פון דעם נישט, זי [illegible] און טראכט קיינ־מאל נישט, ווער אנדערע מיינען.

די געפעהרליכסטע פערפיהרונג איז איהר שמער־יגער שמייכעלע. זי ווייסט [illegible] קעלט, אבער איהר שמייכעלע [illegible] מאכט דיך, אז איהם מיינט [illegible]

קע צוליב דעם ארויסגעקומען דעם שידוך מיט איהר מאן.

אויפ'ן באל האט זיך איהם אפגערוקט אז זי מיינט דאס איהם, איז ער נאכגעגאנגען נאך איהר שמייכעלע און אזוי איז געווארען דער שידוך. געמיינט האט ער, אז דעם שילד, דעם שמייכעלע, וועט זי נאך דער חתונה ארונטערנעהמען פון דרויסען און בעהאלטען איהם אינווייניג אין איהר. אבער דער שמייכעלע מיט די טיפע לענגליכע חן-פינטעלעך אויף די באקען זענען אלץ פארבליבען אין דרויסען אויף הפקר. ער כעס'ט, קאכט זיך, און ריידעלע ווייסט נישט, וואס ער וויל פון איהר.

ביי א פערוויילונג געפינען זיך שוין א פאר מענער, וואס טשעפען זיך צו, וואס שיקען א קוק אויף ריידעלעס שמייכעלע, וואס גיבען א גלעט און כלומרשט א פאטער-ליכען שוואכען קניפ אין בעקעלע און ריידעלעס פנימ'על, שמייכעלט אלץ.

זי קוקט מיט איהר גלאנציגער שעהמעוודיג־קייט און האט נישט קיין מוט צו זאגען א שלעכט ווארט, אפצושטויסען, אדער אויסקדרעהען זיך, זי שעהמט זיך גאר צו ווייזען, אז זי מאכט א גרויס וועזען פון דעם.

שטעהט ער פון ווייטען און קריגט די פלאַץ.

אזוי איז יעדעס מאל, וואס ער געהט מיט איהר. שטענדיג פערשילט ער זיך די יאהרען, וואס ער געהט. מיט דער צייט פערגעסט עס זיך; די געהען ווייטער ערגעץ פערברענגען, און ער עסט זיך ווידער אויס שטיקער הארץ.

נאך אזא פערוויילונג האט זיך איינמאל דאס פארפאלק אזוי צוקריגט, אז מען איז געווארען ברוגז אויף א פאר וואכען.

ער האט איהר שרעקליך בעליידיגט, צושרי־גען זיך אויף איהר:

— [illegible] ווי א קאלב

און געשוויגען [illegible]

און זי האט געוויינט.

עס איז ווידער געקומען א בעזוך, וואס פון וועלכען מען האט זיך נישט געקענט ארויס־דרעהען, מען האט געמוזט געהן.

— געדענק זשע — האט ער בעצייטענס, אויפן וועג גענומען מוטשען איהר, — געדענק זשע, זאלסט מיר נישט אנטאן קיין הארצווייטאג און בזיונות.

— וואס קען איך טון, — האט זי געוויינט — איך זאל מאכען א סקאנדאל?

— וואס עפעס א סקאנדאל? — האט ער איהר צוגעקרימט, — מען זאגט אויף א שטילען אופן, וואס מען דארף זאגען און שוין.

דארט זענען דאך ווידער געווען אט יענע פאר מענער, וועלכע מיינען, אז מען מיינט זיי, וועלכע שלאגען זיך צו צו אימיצען אין א ווינ־קעל און בלייבען דארטען דעם אוונט.

און די שעמעוודיגע ריידעלע האט זיך פער־סטארעט, אז ער זאל צו איהר מעהרער קיין טענות נישט קענען האבען. זי איז געשטאנען געפאנצערט לעבען איינעם, און מיט איהר כראניש צושמייכעל־טען פנימ'על האט זי די שטיל געשעפטשעט, אז עס איז נישט שעהן, וואס ער לאזט איהר נישט אוועק געהן פון דעם ווינקעל. מעהר ווי שטיל שעפטשען האט זי נישט געוואגט.

אז מען איז שפעט ביינאכט ארויס, אזוי שנעל ווי דאס פארפאלק איז אפגעגאנגען עטליכע טריט פון דעם עולם, האט זיך איהר מאן מיט פער־ביטערונג צושריגען:

— וואס האסטו זיך נאך מיט איהם געשעפּ־קעט, וואס?

און ריידעלע, נעבעך, האט אויסגעבראכען אין א קאמעדליכען געוויין.

—(::)—

ניער פאלקסבלאט

דאס לאדזער לעבען

ניער פאלקסבלאט

זונטאג 24 ד תשרי תרצ״ג

סעפטעמבער

זון-אויפגאנג 5.23
זון-אונטערגאנג 5.33

רעגיסטראציע פון יאר־גאנג 1915

מארגען, מאנטאג, דעם 25־טען פון 5־טען קאמיסאריאט מיט די אותיות:

I J K

און פון 13־טען קאמיסאריאט

פון Ł ביז S

איבערמארגען, דינסטאג, דעם 26־טען פון 5־טען קאמיסאריאט מיט די אותיות:

L Ł M N

און די וואס וואוינען אויפן שטח פון 13. קאמיסאריאט מיט די פאמיליען־נעמען

פון Sz ביז Z

ווער ס'וועט זיך נישט מעלדען צו דער רעגיסטראציע אין ענטשפרעכענדען טערמין וועט אדמיניסטראטיוו בעשטראפט ווערען מיט 3000 זל. שטראף אדער 3 חדשים ארעסט.

צוגאב־פאבאר־קאמיסיע

(א) קומענדיגען דאנערשטאג, ד. 28 ד. ח. 8 אינדערפריה הויבט אן אין לאקאל אויף פיעטריקאווער 165 צו אמטירען א צוגאב־פאבאר־קאמיסיע פאר פ. ק. או. לאדז 2.

עס דארפען זיך מעלדען די פאבאראוועצעס פון יאהר 1912 און עלטערע, וואס וואוינען אויפן שטח פון 1, 4, 6, 7, 10, 12, 13 און 14 פאליציי־קאמיסאריאטען, און וועלכע האבען זיך לעת־עתה נישט צוגעשטעלט צום איבערזיכט פאר א פאבאר־קאמיסיע, האבען נישט רעגולירט זייער מיליטער־און האבען בעקומען נאמענטליכע אויפפאדערונגען פון דער לאדזער שטאטישער סטאראסטווע.

היינטיגע פייערונגען

צום 250־טען יאהר־טאג פון נצחון אונטער וויען

היינט, צום 250־טען יאהר־טאג פון נצחון אונטער וויען, וועלען אין אונזער שטאט פארקומען א גאנצע רייה אקאדעמיעס, גאטעסדינסטען און פארלעזונגען. מארגען, מאנטאג, וועט אין טעאטער „סקאלא" פארקומען א פארלעזונג פאר שילער.

בעליידיגט דעם מלוכה־פרעזידענט, מארשאל פילסודסקי און יודען

אלטער שכור פערמשפט אויף 9 חדשים תפיסה

דער קאפיטאן סטעפאן ווילינסקי, איז אין ציוויל־קליידונג אריין צום פריזיער פיליפטשאק (פאמארסקא 107), ארייגקומענדיג, האט וו. געהערט פון א זייטיג צימער זידעל־ווערטער אויפן מלוכה־פרעזידענט און מארשאל פילסודסקי. וו. האט בעמערקט, אז דאס זידעלט זיך א זקן, וועלכען וו. האט אויך אויפמערקזאם־געמאכט, אז אויב ער וועט נישט אויפהערען זידלען, וועט ער איהם באלד לאזען ארעסטירען, ווייל ער איז אנ'אפיציר, און וועט נישט לאזען צו זועלכע בעליידיגונגען.

— און איך בין א גענעראל! — האט דער אלטער געענטפערט, און ווייטער גענומען שרייען: „נידער מיט פילסודסקי'ן... מאשטשיצקי'ן... און יודען"...

נעכטען איז דער אלטער, וועלכער האט זיך ארויסגעוויזען פאר דעם 70־יעהריגען סטאניסלאוו בלאשטשיק, געשטאנען פאר'ן געריכט. ער האט זיך פערטיידיגט, אז ער איז דאן געווען שכור און ער געדענקט נישט, וואס ער האט געזאגט.

דאס געריכט האט בלאשטשיקען פערמשפט אויף 9 חדשים תפיסה. צוליב זיין טיפען עלטער, איז דאס אויפיהרען די שטראף אפגעלעגט געווארן.

משוגענער זינגט און טאנצט

נאקעטערהייט איבער די לאדזער גאסען

(2) אין דער פארלעצטער נאכט האבען די פערבייגעהער אויף אנדזשעיא גאס בעמערקט ביים רוג ליפאווע שטעהען א מאנספערשוין, וואס האט געזונגען פרעהליכע קאבארעט־לידלעך.

די מענשען האבען זיך דערנעהנטערט צום זינגער, כדי צו הערען דעם אומזיסטען קאנצערט.

עס ווייזט אויס, אז אינמיטען־דרינען האט דער זינגער בעקומען א שגעון־אטאק און ער האט אויגענבליקליך גענומען ארא פווארפען פון זיך די מלבושים בלייבענדיג מיטאמאל שטעהען מוטער־נאקעט. נאקעטערהייט האט דער וואהנזיניגער מענש אנגעהויבען טאנצען.

די ארומשטעהענדע האבען דעם טענצער געוואלט בעוועלטיגען. דער פערשוין האט אבער געכאפט די הויזען און שפאנצער, וואס זענען געלעגען אויפ'ן טראטואר, און איז אין איין אטעם געלאפען נאקעטערהייט איבער דער ליפאווע אין דער ריכטונג פון 6. שערפיען.

ווער דער משוגענער איז, האט מען נישט געקענט פעסטשטעלען. איהם איז געלונגען צו פערשוואונדען.

Dr. med.

Z. Rakowski

ספעציאליסט פאר אויערן, נאז, האלז און לונגען־קראנקהייטען

וואוינט יעצט

פיעטריקאווער 67, טעל. 127-81

שפרעכשטונדען פון 12—2 און פון 5—7

נעהמט אויך אן אין לעטשניצע זגערזשער 17 פון 11-1 און פון 2-3 נאכמ.

כור־טיפוס קומט פון שמוציגע הענד. וואשט די הענד פאר'ן עסען.

פוילישער האנדעלס־פונקט אין אויסטראליע?

גרויסע מעגליכקייטען פון דער טעקסטיל־אינדוסטריע

(אג) דער פוילישער עקספארט־אינסטיטוט צוזאמען מיט די פעראינטערעסירטע פאקטארען פון דער לאדזער אינדוסטריע, שיקען ארויס אין דער קומענדיגער וואך א פוילישער סוחר, א ספעציאליסט אין עקספארט־פראגען, קיין אויסטראליען בכדי צו שאפען דארט א האנדעלס־פונקט, ארגאניזירט ספעציעל פאר דעם אימפארט פון פוילישע סחורות. א גרויסע בעדייטונג וועלען אין דאזיגען אימפארט שפילען טעקסטיל־סחורות, וואס קענען ערא בערען דעם גרויסען אויסטראלישען מארק.

עקספארט־מעגליכקייטען קיין שוועדען

(אג) די פעראינטערעסירטע קרייזען האבען בעקומען אינפארמאציעס וועגען קאנקרעטע מעגליכקייטען צו עקספארטירען אויפן שוועדישען מארק א רייהע פוילישע ארטיקלען. עס האנדעלט זיך קודם כל וועגען אזעלכע סחורות, וועלכע אינטערעסירען ניגען נישט קיין שום ספק, אז זיי זענען פראדוצירט געווארען אין פוילען. אין דער ערשטער רייהע קומען נעפינען אין שוועדען אפזאץ בוי־ארטיקלען, כעמישע פראדוקטען ווי אויך אויסארבייטונגען פון דער קליין־אינדוסטריע.

אוועק מיט די דייטשע פילמען!

אזוי האט מען נעכטען געשריגען אין קינא „פאן"

אין קינא „פאן" (11 ליסטאפאד 16) ווערט איצט געגעבען אויסער פראגראם א ספארט־בילד פון דייטשלאנד.

נעכטען, בעת מ'האט גענומען ווייזען דאס בילד האבען די אנוועזענדע יודישע יונגעלייט אנגעהויבען אנ'אלארם און גענומען שרייען:

מיר ווילען נישט קיין דייטשע פילמען!

נידער מיט דער דייטשער פילם־פראדוקציע

די דירעקציע איז געווען געצווינגען דאס בילד אראפצונעהמען

קלאנג־קינא־טעאטער

ZACHĘTA

זגערזשער 26

גרויסער דאפעלטער יו״ט־פראגראם!

1) דער מעכטיגסטער פילם פון דער יעצטיגער צייט, וועלכער האלט דעם צושויער אין דער גרעסטער שפאנונג ביז ענדע

דער מענש, וועלכן כ'האב דער'הרג'עט

אין די הויפט־ראלען:

Lionel Barymorre, Philips Holmes

II.

לעצטע עסקאפאדע

אין די הויפט־ראלען:

Z. Staniewicz i J. Węgrzyn

אנהויב פון די סעאנסען טעגליך 4.30 נ״מ שבת און זונטאג—12.30 א זייגער בייטאג

ר. איזראעל

דירעקטאר אדאלף גאלד

סענסאציאנעל־שפאנענדער ראמאן פון יודישען לעבען

52

— איך הער אויפמערקזאם, האט טאובע געזאגט, אומקוקענדיג זיך בעקימעס אויפ'ן פאטעל.

— איך לעג אייך פאר, אז איהר זאלט אפקויפען ביי אונז דעם פאקעט אקציעס, וואס מיר האבען, כדי מיר זאלען די אקציעס נישט דארפען פערקויפען אויף דער בערזע.

— צי וועלכען קורס זאלט איהר די אקציעס פערקויפען?

— צום איצטיגען בערזען־קורס.

— דאס איז דאך אונמעגליך, ווי אזוי קענט איהר דאס פארלאנגען.

— געשעפט איז געשעפט, קיין סענטימענטען האבען דא נישטא, איהר ווייסט דאך, אז מאנכעסמאל קען מען ארויסווארפען צעהנדליגער און הונדערטער טויזענדער אבער ווען ס'האנדעלט זיך וועגען פערדינען איז נישט פארהאן קיין פארדאן.

— איז דאס אייער לעצטער פארשלאג? מיר וועלען זיך דאך נישט האנדלען ווי (אויף דער פלעשמארק).

— יא, דאס איז מיין לעצטער פארשלאג.

ראוועסקי האט זיך ארומגעקוקט אין אלע זייטען, אזוי ווי ער וואלט געוואלט זעהען די אייבערלכטבוג אין דער שטוב. טאובע האט דאס אפילו נישט בעמערקט, ער איז אויך נישט געווען אויפמערקזאם דערויף, ווען ראוועסקי האט אזוי אהורכדרינגליך אנגעקוקט די גרעסטע קאסע, וואס איז געשטאנען נעבען דער וואנד גלייך אקעגענאיבער איהם.

— אויב דאס איז אייער לעצטער פארשלאג, האט טאובע זיך אנגערופען, מוז איך זיך — ווי איך האב אייך שוין פריהער בעמערקט — אבער פערשטענדיגען מיט צוויי מענשען פון אונזער

פערוואלטונג און איך וועל אייך געבען ענטפער.

— גוט, ווי לאנג וועט דאס דויערען.

— העכסטענס צוויי שעה צייט, איך געה שוין צוזאמען מיט אייך ארויס און וועל זיך בעמיהען ווי אמשנעלסטען דעם ענין צו ערלעדיגען. וואו וועלען מיר זיך קענען טרעפען נאך צוויי שעה?

— מיר וועלען זיך אפרעדען פינקטליך לויט דעם זייגער. דאס ארט קענט איהר אליין בעשטימען.

— אמגלייכסטען וואלט געווען, ווען איהר קומט צו אונז אין לאקאל פון דער באנק, דארט וועלען מיר קענען רוהיג פינאליזירען דאס געשעפט....

— איהר אפווארפען מיין פארשלאג, האט ראוועסקי רוהיג צוגעגעבען.

— פערשטעהט זיך, אלזא, איצט איז עטליכע מינוטען ביז 4, פונקט זעקס א זייגער ערווארטען מיר אייך אין לאקאל פון אונזער באנק.

— גוט, אפגעמאכט, איצט וועל איך געהען מיטאג עסען, ווייל איך בין הונגעריג ווי א וואלף, כ'האב אפילו נישט בעווירען אפצועסען מיטאג אין ווארשא.

— ענטשולדיג, וואס איך איך קען אייך נישט איינלאדען צו מיר אויף מיטאג, איהר ווייסט דאך, אז ביי מיר פיהרט מען נישט קיין ווירטשאפט, איך בין אנ'אלטער קאוואליער...

— נאך וואס טוט איהר דאס, האט ראוועסקי זיך געווויצעלט, אין אייער שטעלונג אין דער געזעלשאפט דארפט איהר זיכער נישט זיין קיין אלטער קאוואליער.

— אזוי, האט מיין לעבען געוואלט, איך בין דאך נישט געבוירען געווארען מיט קיין געלד

און איך האב ביז איצט נישט געהאט קיין צייט און געוועלד אויף קיין פאמיליען־לעבען.

— און איצט?

— איצט איז שוין עפעס אנדערש.

ביידע מענער זענען ארויסגעגאנגען פון טאובעס וואוינונג אויף דער גאס אראפ, ביי דער קרייצונג פון צוויי גאסען האבען זיי זיך געזעגענט, אפרעדענדיג זיך נאכאמאל צו טרעפען פונקט אין צוויי שעה ארום אין דער ביורא פון טאובעס באנק־הויז.

טאובע איז אוועק אויפזוכען זיינע פערוואלטונגס־מיטגליעדער, און ראוועסקי איז אוועק אין א דייטיגער גאס, וואו ס'האבען אויף איהם שוין גע ווארט צוויי פערשוירענע, אלע דריי זענען אריין אין א טוירער און דער פלומרשטער ראוועסקי האט שנעל געזאגט:

— איך האב איהם אויסגעוארט פון שטוב ארויס, איך קען שוין אויך יעדען פרט פון זיין וואוינונג. איך קען שוין די מארקע פון דער קאסע. דאס איז א „פעניקס". קענט איהר די דאזיגע מארקע אזוי האט איהר די מכשירים צו איהר.

— מיר האבען פערשטאנען, האט זיך אנגערופען איינער פון די פערשוירענע, אז ער וועט נישט האבען קיין אנדערע קאסע ווי א „פעניקס" און טאקע צו איהר האבען מיר זיך צוגעגרייט, נאר ווי אזוי וועלען מיר אריינקומען אין זיין וואוינונג. די אלטע מכשפה איז איהם זעהר געטריי און ווען זי וועט אונז דערזעהען וועט זי זיכער אויפהויבען אנ'אלארם.

— איך האב שוין ווענען דעם אויך געטראכט. איך האב צוגעגרייט, דוכט זיך מיר, א גוטען פלאן, איך וועל דער ערשטער אריין אין הויז, און אויב איהר וועט זעהען אויפ'ן זייגער, אז אין פערלויף פון פינף מינוטען קום איך נישט ארויס זאלט איהר דרייסט איינציגוויין אריינקומען די טירען וועלען שוין זיין אפען און קיינער וועט אייך מעהר נישט שטערען. אבער געדענקט חברה, אז מיר האבען נישט מעהר ווי צוויי שעה צייט. ביז יענער צייט וועט ער זיכער נישט אהיימקומען און איהם וועט נישט איינפאלען עפעס

באכצוטראכטען. מיר טארען נישט פערליהרען קיין צייט.

ראוועסקי איז צוריק ארויף אויף דער הויפט גאס און איז אריין אין הויז, וואו טאובע האט געוואוינט, ער האט אנגעקלונגען אין דער טיר, און דורכ'ן קליינעם פענסטער־שייבעל האט זיך בעוויזען דאס געזיכט פון דער אלטער דינסט.

— ענטשולדיגט, אלטיטשקע, האט ראוועסק העפליך געזאגט, איהר דערקענט מיך געוויס, איך בין ער'שט מיט עטליכע מינוט צוריק דא געווען ביי הער טאובע און איך האב פערגעסען אין קאבינעט מיינע זאמשענע הענדשקעס.

— געוויס, געוויס, האט זיך די אלטע געאיילט צו עפענען די טיר. געוויס דערקען איך אייך, אט באלד געה איך מיט אייך זוכען די האנדשוה. זייט רוהיג ס'האט זיי קיינער נישט גענומען. מעהר ווי איך איז קיינער נישט פארהאן אין דער וואוינונג. און איך בין אנ'ערליכע, איך ארבייט שוין ביי מיין בעל־הבית לאנגע יאהרען און ס'האט נאך קיינמאל נישט געפעהלט, וואס א שפילקע איז ווערט.

— איך ווייס, איך ווייס, מוהמעשי, האט ראוועסקי דער אלטער געקלאפט אויף די פלייצעס. די הענדשקעס ליגען אויפ'ן שרייב־טיש.

— ווי איך האב נישט בעמערקט, איך בין ערשט איצט געווען אין קאבינעט און געמאכט דארט אביסעל ארדנונג און האב גארנישט בעמערקט, דאס איז שוין א סימן פון עלטער, גנעדיגער הער.

די אלטע האט ראוועסקין אריינגעפיהרט אין קאבינעט און גלייך צוגעגאנגען צום שרייב־טיש.

— דא איז דאך גארנישט דא, האט זי געזאגט, אזוי ווי זי וואלט זיך געוואלט פערטיידיגען, אז מען זאל זי נישט חושד זיין אין א גנבה.

— געוויס זענען זיי אראפגעפאלען הינטער דעם שרייב־טיש.

די אלטע האט זיך אראפגעבויגען, כדי זיי דארט צו זוכען, אין דעם מאמענט האט דער עלעגאנטער פערשוין געלאנגט דער אלטער מיט א טויטען־שלעגער איבער'ן קאפ.

(פארטזעצונג קומט)

מאדאם, טוט אייך אליין נישט קיין עוולה!

גיט מאַדאַם אַכטונג אויף די סחורה, וואָס איהר קויפט איצט בעמיהט מען זיך אָפט צו פערקויפען די הויזווירטינס אנשטאָט די באַקאַנטע זייט צענדליגער יאָהרען מיט זייער גוטסקייט **פאַבריקאַטען פון ד״ר עטקער, גאַר אנדערע אויס-אַרבייטונגען** אין אַ געוועהנליכע נאָכגעמאַכטע פערפאַקונג נאָר אין אַ שלעכטער קוואַליטעט. מ׳דאַרף ביים איינקויפען אַכטונג געבען אויף דעם, אַז אויפ׳ן פּאַקעט זאָל זיך געפינען דער נאָמען „Dr. Oetker“ און די שוץ-מאַרקע „Jasna Głowa“, און נישט אָננעהמען קיין אַנדערע נאָכמאַכונגען.

אַ דאַנק דעם גרויסען אומזאַץ קען מען ד״ר עטקער׳ס בודיניעס ווי אויך ד״ר עטקער׳ס באַק-פּראָשעק „Backin“ און זיין וואַניליען-צוקער קען מען בעקומען שטענדיג פרישע.

Dr. A. Oetker

Fabryka środków spożywczych.

וואו קען מען צייכענען די נאַציאָנאַלע הלוואה?

בענק און פינ. אַמטען זענען בעפולמעכטיגט אנצונעמען די סובסקריפּציעס

דער שטאָטישער בירגער-קאָמיטעט פאַר דער נאַציאָנאַלער הלוואה אין לאָדז מאַכט בעקאַנט, אַז פון מאָרגען מאָנטאָג, דעם 25-טען אָן, וועלען אין אַלע פינאַנץ-אַמטען דיזשורירען פון 10–1 און פון 4–9 אָוונט דעלעגאַטען פון שטאָטישען בירגער-קאָמיטעט, וועלכע וועלען די הלוואה-צייכנער געבען די נעהעריגע אינפאָרמאַציעס ווי אויך די בירגער-דיפּלאָמען פאַר די, וועלכע וועלען ערפילען דעם בירגערליכען חוב.

בעפולמעכטיגט אָנצונעמען די סובסקריפּציעס זענען:

די קאַסעס פון אַלע פינאַנץ-אַמטען, פּ. ק. אָ., לאָדזער קאָמונאַלע אָפּשפּאָרונגס-קאַסע, קאָמונאַלע קאַסע פון לאָדזער קרייז, באַנק פּאָלסקי, באַנק גאָספּאָדאַרסטווא קראַיאָוועגאָ, דיסקאָנטאָ-באַנק, פראַנצויזיש-פּוילישע באַנק, וואַרשעווער האַנדעלס-באַנק, באַנק זאַכאָדני, באַנק זוו. ספּ. זאַראָבקאָוויך, לאָדזער אָפּטיילונג פון „באַנק ספּ. ניעמיעצקיך“, לאָדזער אינדוסטריע-באַנק, קאָאָפּעראַטיווע דיסקאָנטאָ-באַנק און באַנק-הויז פון היעראָנים שיף.

דער עיקר — מיט אייגענע כוחות!

דער בעריהמטער געזעלשאַפטליכער טוער געוו. לאַנדווירטשאַפטס-מיניסטער ד״ר לעאָן יאַנטאַ-פּאָלטשינסקי, וועלכער איז איצט פּרעזעס פון דער צענטראַלער געזעלשאַפט צו שטיצען די לאַנד-פּראָדוקציע, האָט אין אַ געשפּרעך מיט׳ן פאַרשטעהער פון דער „איסקראַ“-אַגענטור ערקלערט:

— די רעגירונג האָט פּראָקלאַמירט אַ הלוואה. דער דאָזיגער שריט איז פולשטענדיג פאַרשטענדליך געוועזען און צוגליך צו די פּרובען וואָס וועלען געמאַכט דורך אַנדערע לענדער. די רעאַקציע דערויף מצד אונזער געזעלשאַפט איז אין דער היינטיגער געוועזען אויסערגעוועהנליך כאַראַקטעריסטיש. דאָס צייכענען פון דער הלוואה איז פאַרשטאַנען געוואָרען אַלס אַ בירגערליכער חוב. אין אַ ריי אָרגאַניזאַציעס סיי פּראָפעסיאָנעלע, סיי ווירטשאַפטליכע האָט אַנגעמאָלדען זייער גרייטקייט צו דער צוזאַמענאַרבייט.

דאָס בעווייזט, אַז אונזער געזעלשאַפט איז אין דער היינטיגער רייף געוואָרען און דאָס איז אויסערגעוועהנליך דערפרעהענד. וואָס ווייטער בעגעגענען מיר זיך מיט דער טיפער פאַרשטענדעניש פאַר דער בשותפות׳דיגקייט פון די אינטערעסען מצד דעם יחיד און דער מלוכה. פון פּוסטע פּאַטריאָטישע פראַזען געהען מיר אַריבער צו פּאָזיטיווע מעשים. עס ווערט בולט דאָס בעוואוסטזיין, אַז מיט׳ן אָפּוואַרטען בעסערע צייטען מיט לעבליכען קלאָגען זיך וועלען מיר נישט בעקעמפען דעם ווירטשאַפטליכען קריזיס. עס איז נאָך קנאַפּ דאָס אַנערקענען די נויטווענדיגקייט פון דער הלוואה, דאָס אונטערשטרייכען איהר בעדייטונג, און אפילו בעצאָהלען — מען דאַרף נאָך דערצו אָפּגעבען זיך אַ קלאָהרען דין-וחשבון סאַרע פליכט איטליכער נעמט דורך דעם אויף זיך.

דאָס סובסקריבירען די הלוואה פאָדערט בלי-ספק די נויטווענדיגקייט, פון דורכפיהרען אַ גרינדליכע רעוויזיע פון איטליכען בירגערס בודזשעט. אין אַ סך פעלען קען דאָ אַ סך אויסגעטון ווערען, אָבער גוט וועט זיין ווען ביי דער רעדוקציע פון הויזליכען בודזשעט, וועלען גענומען ווערען אין בעטראַכט קודם כל די הוצאות אויף די איבעריגע סחורות, וואָס ווערען געבראַכט פון אויסלאַנד, און וועלכע מיר פּראָדוצירען אין לאַנד גופא. מיר מוזען לויט׳ן מוסטער פון אַנדערע לענדער שטרעבען צום זעלבסט-אויסקום.

דאָס סובסקריבירען די נאַציאָנאַלע הלוואה וועט זיין איינע פון די וויכטיגע אַקטען פון אָפּגעבען זיך אַ דין וחשבון וועגען דער דאָזיגער נויטווענדיגקייט. אַזוי טאַקע וועט זי אויך פאַרשטאַנען ווערען דורך פּרעמיע, וועלכע קוקען אויף אונז, אַט אָ דאָס מוזען מיר האָבען אין זינען.

און דעריבער, מחמת דער סובסקריפּציע פון דער איצטיגער הלוואה מוז איך אָנווייזען אויף נאָך איינעם זהר אַ וויכטיגען מאָמענט. דהיינו — עס האַנדעלט זיך דאָ נישט בלויז, ווי איך האָב עס אונטערגעשטראָכען צו דעקלאַרירען דעם אַנטייל, נאָר דאָס ברענגען צום בעוואוסטזיין די בעדייטונג פון דער זאַך. עס האַנדעלט זיך וועגען דעם, אַז די ברייטע בירגער-ספערען זאָלען פאַרשטיין דאָס דער פאַקט פון צייכענען, אונאָפּהענגיג פון דער הויך, איז נישט קיין פּאַסיווער סאַט נאָר אַן אַקטיווער. די אַחריות פאַר דער ענטוויקלונג פון דעם לעבען פערשפּרייט זיך אַזוי אַרום פאַר דער גאַנצער געזעלשאַפט.

דעם דאָזיגען מאָמענט שטרייך איך ספּעציעל אונטער, ווייל דער עיקר אויפגאַבע פון דער צענטראַלע געזעלשאַפט צו שטיצען די לאַנדפּראָדוקציע, פון וועלכער איך בין פאָרזיצער — איז צו פאַרשפּרייטען צווישען דער געזעלשאַפט דאָס בעוואוסטזיין, אַז איטליכער אויף זיין געביט איז פאַראַנטוואָרטליך פאַר דער ווירטשאַפטליכער ענטוויקלונג פון דער מלוכה, פאַר דעם גרעסערען אויפמאַנג פון אינערען מאַרק און פאַר׳ן פאַרקלענערען די אַרבייטסלאָזיגקייט. אַט די דאָזיגע אויפגאַבע רעאַליזירען מיר דורכ׳ן פאַרשפּרייטען ווירטשאַפטליכען וויסען צווישען די ברייטסטע ספערען פון אונזער געזעלשאַפט.

זאָל זשע דאָס צייכענען פון דער נאַציאָנאַלער הלוואה, וועלכע איז היינט צו טאָג דער חוב פון אַלעמען, צווינגען צו פאַרטראַכטען זיך איבער דער גאַנצקייט פון די ווירטשאַפטליכע פּראָבלעמען, און איבער דעם, וואָס מען קען אויפטון מיט איינענע כוחות בכדי צו פאַרשנעלערען דעם טעמפּאָ פון ווירטשאַפטליכען לעבען. איך בעטאָן — מיט אייגענע כח׳ת. ווייל אויף הילף פון פרעמדע, ווי דאָס האָט אויסגעצייכענט דערוויזען די לאָנדאָנער קאָנפערענץ, האָבען מיר נישט און דאַרפען מיר נישט רעכענען.

קאָמוניקאַט פון פינאַנץ-מיניסטעריום

דער פינאַנץ-מיניסטער האָט אַרויסגעגעבען אַ פאַראָרדנונג וועגען אופן פון רעגולירען די חובות וואָס די מלוכה-אוצר איז שולדיג מיט 6-פּראָצענטיגע אָבליגאַציעס פון דער נאַציאָנאַלער הלוואה. לויט דער דאָזיגער פאַראָרדנונג וואָס איז פאַרעפענטליכט אין „מאָניטאָר פּאָלסקי“ פון 20 סעפּטעמבער 1933, דאַרפען די קרעדיטאָרען פון מלוכה-אוצר וועלכע ווילען בעקומען זייערע חובות אין די 6-פּראָצענטיגע נאַציאָנאַלע הלוואות, מעלדען זיך שפּעטסטענס ביזן 4 אָקטאָבער. מעלדען צו צו דער ענטשפּרעכענדער מאַכט פון צווייטער אָדער דריטער אינסטאַנץ וועגען אַרויסנעהמען אַ צייגניש וואָס שטעלט פעסט די הויך פון דער סומע, וועלכע דער מלוכה-אוצר דאַרף בעצאָהלען.

די דאָזיגע צייגנישן דאַרפען שפּעטסטענס ביז 7 אָקטאָבער די פאַראינטערעסירטע צוזאַמען מיט דעקלאַראַציעס אָנשטאָט מיט מזומן, צייכענען די הלוואה אָבער נאָר אין די קאַסעס פון די פינאַנץ אַמטען.

דער פּרייז פון די אָבליגאַציעס וועלען אין די דאָזיגע פעלען בערעכענט ווערען 94 זל. 86 גר. פאַר 100, (אָרט 47 זל. 80 גר. פאַר 50). דאָס איז צוליב די באָניפיקאַציעס וואָס זענען אין די דאָזיגע פעלען אַראָפּגענומען.

צוליב דעם וואָס די קאַסעס פון די פינאַנץ-אַמטען האָבען נישט קיין רעכט אַרויסצוצאָהלען דעם אונטערשייד אין מזומן דאַרפען די פאַראינטערעסירטע פאַרזאָרגען פאַרערען צייגנישען, וואָס דעקען זיך מיט די סומען וואָס מען דאַרף בעצאָהלען פאַר אַן אָבליגאַציע.

באַנק-בוכהאַלטערען און זשורנאַליסטען

צייכענען די נאַציאָנאַלע הלוואה

אונטער׳ן פאָרזיץ פון דיר. פּרושיצקי, איז פאָרגעקומען אַ מיטגליעדער-פאַרזאַמלונג פון דער לאָדזער אָפּטיילונג פון באַנק-פאַרבאַנד, אויף וועלכער ס׳איז בעהאַנדעלט געוואָרען די פראַגע וועגען דעם אַנטייל פון די לאָדזער בענק און זייער נאַציאָנאַלער הלוואה.

ס׳איז בעשלאָסען געוואָרען אַז די בענק זאָלען צייכענען 2½ פּראָצ. פון די גרונד- און רעזערוו-קאַפּיטאַלען, ווי אויך די פאַרסאָנאַלען מאַכען פאַר לייכטערונגען ביים צייכענען די הלוואה. דורך פאָר-באַנדערלייגען אויף 12 חדשימדיגע ראַטעס.

ס׳איז אויך בעשלאָסען געוואָרען צו אַגיטירען אין די בענק, וועלכע געהערען נישט צום פאַרבאַנד, זיי זאָלען צייכענען די מלוכה-הלוואה.

• • •

אויף דער אויסעראָרדענטליכער מיטגלידער-פאַרזאַמלונג פון בוכהאַלטערען-פאַרבאַנד וועלכע איז פאָרגעקומען דעם 21 ד.ח. איז בעשלאָסען געוואָרען צונעהמען אַ לעבהאַפטען אַנטייל אין צייכענען דער נאַציאָנאַלער הלוואה.

די פאַרזאַמלונג האָט אויך בעשלאָסען אַז דער פאַרבאַנד זאָל צייכענען פון זיינע אייגענע פאָנדען.

• • •

די פאַרוואַלטונג פון זשורנאַליסטען-סינדיקאַט האָט בעשלאָסען צו לאַקירען אַ טייל פון די סינדיקאַט-קאַפּיטאַלען אין אָבליגאַציעס פון דער נאַציאָנאַלער הלוואה.

האַנדווערקער-מיטינג

אויף קילינסקיעגאָ 124 אין טעאַטער „באַגאַטעלאַ“ קומט פאָר אַ גרויסער האַנדווערקער-מיטינג וועגען דער נאַציאָנאַלער הלוואה. דער מיטינג ווערט אָרגאַניזירט דורך די יודישע און קריסטליכע צעכען און האַנדווערקער-פאַראיינען.

• • •

* קאָנפערענץ פון עלטסטע און אונטער-עלטסטע פון אַלע צעכען און פאַרשטעהער פון אַלע האַנטווערקער-פאַראיינען אין לאָדז, וואָס האָבען זיך פאַרזאַמעלט דינסטאָג דעם 19-טען ד.ח. אין לאָקאַל פון דער האַנטווערקער-קאַמער, האָבען איינשטימיג בעשלאָסען זיך צו ווענדען צו אַלע האַנטווערקער אין לאָדז מיט אַן אויפרוף צו צייכענען די נאַציאָנאַלע הלוואה.

אנגעשטעלטע פון ארבייטס-לאָזען-פאנד צייכנען פאר דער נאציאנאל-הלוואה

(2) מען אינפאָרמירט אונז, אַז די אַנגעשטעלטע פון ארבייטסלאָזען-פאָנד האָבען בעשלאָסען צו צייכענען די נאַציאָנאַלע הלוואה אויף אַ סומע פון 18,250 זל.

קלאַנג-קינא
CAPITOL

היינט פּרעזענטירן מיר:
רעוואָלוציע - פאַרשטעלונג לויט דעם ראָמאַן פון G. Wells א. ג.:

אינזעל פון ד״ר מאראו

(אינזעל פון פערוואָגעלטע נשמות)
לאַבירינט פון ש״עק און משוגעת!
געהיימניש פון לעבען און טויט!
מענשען-חיות — בעשאַפען פון אַ משוגענעם געלעהרטען!

אין די הויפּטראָלע:
Leila Hyams, Bela Lugosi,
Charles Laughton,
Katlen Burke.

אָנהויב 4,30 נאָכמ. שבת און זונטאָג 12,30 בייטאָג

„גענען טיפוס-טעג“ אין לאָדז

סאַניטאַרע צושטאַנד אין לאָדז מוז פאַרבעסערט ווערען

דעם 22-טען ד.ח. איז אונטערן פאָרזיץ פון רעגירונגס-קאָמיסאַר אינדזש. וואָיעוואָדזקי פאָרגעקומען אַ פאַרזאַמלונג פון אָרגאַניזיר-קאָמיטעט „גענען טיפוס-טעג“ אין וועלכע ס׳זענען אָנגעפיהרט וואָרען אַ פּראָפּאַגאַנדע פאַר פאַרבעסערען דעם סאַניטאַרען צושטאַנד אין אונזער שטאָט.

נאָך די רעפעראַטען פון ד״ר מיסיאָן און פראָפ. זאַלעסקי איז געוועהלט געוואָרען אַן עהרען-קאָמיטעט פון די ה״ה: רעג. קאָמיסאַר אינזש. וואָיעוואָדזקי — פאָרזיצער, דר. סקאַלסקי און ד״ר פּאַפּלענסקי — וויצע-פאָרזיצערס.

אין אויספיהר-קאָמיטעט זענען אַריין די ה״ה: שול-אינספּעקטאָר סט. דאָבראָוואָלסקי, יול. דרימער, פּרעזעס פון זשורנאַליסטען-סינדיקאַט רעד. גומבקאָווסקי. נאַטשעלניק סט. קעמפּנער. ד״ר לאַפּינסקי, ד״ר מיסיאָן און ד״ר סטאַנטשאַק.

אַ שפּיצעל מיט אַ לאָטעריע-צעטעל

(אָ) אַ געוויסער ה׳ פּראַדע האָט ביי אַ סוב-קאָלעקטאָר פון דער מלוכה-לאָטעריע געקויפט אַ שפּיל-צעטעל צו די ערשטע 4 קלאַסען. דעם צעטעל פון דער 5-טער קלאַס האָט דער סוב-קאָלעקטאָר נישט צוגעשטעלט אונטער אַ תירוץ. ה׳ פּראַדע האָט חושד געווען דעם סוב-קאָלעקטאָר אין אַ קאָמבינאַציע, באופן, אַז דער צעטעל איז פערקויפט געוואָרען אַנאַנדערען. צוליב דעם האָט ער דעם ענין איבערגעגעבען דער פּאָליציי, וועלכע האָט מודיע געווען וועגען דעם פאַל דער דירעקציע פון דער מלוכה-לאָטעריע, וועלכע האָט בעשלאָסען צו פאַרשטראָפען די שולדיגע אין אַזעלכע דרייידלען.

וואַשט דאָס אויבס פאַר׳ן עסען —
היט אייך פאַר בויך-טיפוס.

זעלבסטמאָרד

(2) אין שייבלערס אַלעע ביי דער פאַמיליע גאָס איז בעגאַנגען זעלבסטמאָרד דורך אויסטרינקען אַמאָניאַק, דער 55-יעהריגער יאַן קאַה, אַן אַרבייטס-לאָזער.

מעסער-שטעכעריי

(2) אין גאָרטען אויף שענקעוויטש גאַס 27 איז פאָרגעקומען אַ בעלעכ׳ל פון עטליכע פאַרזאָן, צווישען אַיין „שניאַקל“ און דעם צווייטען איז געקומען צו אַ געשלעג, בעת-מעשה האָט וולאַדיסלאַוו פּאַציאָנאָווסקי געשטאָכען איינעם אַנטאָני יאַקאָווסקי פון דרעווואָווסקאַ 33.

פּאָליציי האָט צונויפגעשטעלט אַ פּראָטאָקאָל.

שטוב-גנבות

(2) פון יוסף פּיזולאָוויטשעס דירה אויף דרעוואָוסקאַ 55 האָט מען מיט דער הילף פון אַ נאָך-שליסעל אַרויסגעגנבעט ווערט-זאַכען פאַר 855 זל.

לייב האַלפּערן האָט געמאָלדען דער פּאָליציי, אַז מ׳האָט איהם צוגעגנבעט מלבושים אין דער ווערט פון 150 זלאָטעס.

גוסטאַוו וויסהענדלערן האָט מען בעגנבעט אויף 400 זל.

„אינטעליגענטען-טאָג“

קומט היינט פאָר אין לאָדז

די גייסטיגע אַרבייטער פון גאַנץ פּוילען פייערען היינט זונטאָג, דעם 24-טען ד.ח. דעם „טאָג פון גייסטיגען אַרבייטער“ אויך אין לאָדז וועט דער טאָג געפייערט ווערען מיט דער לאָזונג „אַלע אין די רייהען פון די פּראָפעסיאָנעלע פאַראיינען“. עס וועלען אַרויסגערוקט ווערען אַקטועלע פּאָסטולאַטען ווי: קאָלעקטיווע אָפּמאַכען, בעשעפטיגען אַרבייטס-לאָזע א. אַנד.

אין פּראָגראַם זענען פאָרגעזעהן אַקאַדעמיעס, רעפעראַטען, 2 נאָכמ. אַ ספּאָרט-אימפּרעזע אויפ׳ן ספּאָרט-פּלאַץ פון וו.ק.ס. 8 אָוו. וועט אין לאָקאַל פון ראַט. פּעט.יק. 108 פאָרקומען אַ ראוט.

Dr. R.
Zalcwasser
CHIRURG — כירורג
ציגעל-גאַס 19, טעל. 17-125
נעהמט אָן פון 1–2 בייטאָג און פון 4–7 נאָכמ.

ד״ר העלער
ספּעצ. פאַר הויט און ווענערישע קראַנקהייטען און מענער-שוואַכע
צוריקגעקעהרט
8 טראַוגוטאַ 8, טעל. 179-89
נעמט אָן פון 8–11 און פון 4–8 אָוונט.
פאַר פרויען אַ ספּעציעלער וואַרטע-זאַל.
אונבעמיטעלטע — לעמשניצע-פּרייז

פאפולערער צוג קיין קאטאוויץ
אויף דער ווירטשאפטליכער אויסשטעלונג

אין צוזאמענהאנג דערמיט, וואס עס זאל פאר־קומען די הויז־ווירטשאפטליכע אויסשטעלונג פון 30|9 ביז 15|10 ד.י. ארגאניזירט די היגער „וואגאן־לי־קוק" א פאפולערן צוג קיין קאטאוויץ.

דער אפפאהר פון לאדז קומט פאר דעם 7־טען אקטאבער. צוריקפאהר דעם 9 אקטאבער.

דער פרייז אין ביידע זייטען איז 50־12 זל.

נאהענטערע אינפארמאציעס ערטיילט און בי־לעטען פערקויפט די לאדזער אפטיילונג פון „וואגאן לי קוק" פעטריקאווער 64.

אין פאל אז עס וועלען זיך נישט מעלדען די נויטיגע צאהל אנטיילנעהמער, וועט דער פאפולערער צוג אפגערופען ווערען און די אויסערשטאטישע אנטיילנעהמער וועלען קענען צופאהרען קיין לאדז מיט אינדיווידועלער הנחה פון 70 פראצ.

פון זשורנאליסטען - סינדיקאט
היינט אויסערארדענטליכע מיטגלידער-פערזאמלונג

היינט 11 פארמ. צום ערשטען טערמין און 11.30 צום צווייטען טערמין, קומט פאר אין לאקאל פון זשורנאליסטען־סינדיקאט (פעטריק. 121) אן אויסערארדענטליכער מיטגלידער־פערזאמלונג.

אויסערגעוועהנליכער סוקצעס פון דער קאלעקטור ס. יאטקא

סטייט נאך נישט שטיל געבליבען דער אפ־קלאנג פון גרויסען געווינס 50 טויזענט זל. וואס איז אהע־נעכטען געפאלען אויף נומער 52888 אין דער בעריהמטער קאלעקטור פון ס. יאטקא אין לאדז גיט מען אונז ווידער א ידיעה וועגען דעם צווייטען גרויסען געווינס פון 50 טויזענט זל., אויף נומער 52596 וואס איז נעכטען געפאלען אין דער דערמאהנטער קאלעקטור. ווי ס'איז צו זעהען שמייכעלט שטענדיג דאס גליק דער קאלעקטור פון ס. יאטקא.

ארעסטירט דיר. האנעמאן
פון דער קאמונאלער-קאסע

פערגאנגענעם מיטוואך, איז ארעסטירט געווא־רען דער וויצע־דירעקטאר פון דער קאמונאלער קא־סע, יאן האנעמאן. די סיבות וועגען דעם ארעסט זיינען געהאל־טען בסוד.

ארבייטסלאזיגקייט פער־קלענערט זיך

(2) אין דער פאריגער וואך זענען אין לאד־זער וואיעוואדשאפט געווען רעגיסטרירט 4841 ארבייטסלאזע, וואס געניסען פון דער מלוכה'שער שטיצע פאר ארבייטסלאזע.

אין פערגלייך מיט דער פארלעצטער וואך, האט די צאהל פון ארבייטסלאזע, וואס נעמען אונ־טערשטיצונגען, זיך פערקלענערט מיט 451.

אפטייקען
היינטיגע נאכט-דיזשורען

(2) היינט ביינאכט דיזשורירען: ש. יאנקע־לעוויטש (אלטער מארק 9), ז. שטעקעל (לימא־נאווסקיעגא 37) ב. גלוכאווסקי (נארוטאוויטשא 6) ס. האמבורג (זגיערסקא 50), ל. פאוולאווסקי (פעט־ריקאווער 307), א. פיאטראווסקי (פאמארסקא 91).

טויט די פליגען, וועלכע טראגן איבער בויך-טיפוס

פון עסטרייכישען קאנסולאט

דער עסטרייכישער קאנסולאט איז מודיע, אז די פאס־אפטיילונג פון קאנסולאט געפינט זיך פון 21 סעפטעמבער אן אויף טראגוטא 65 און בעהמט אן אינטערעסאנטען פון 11 ביז 1 מיטאג.

ראדיא-פראגראם
זונטאג, ד. 24 סעפטעמבער 1933

11 טראנסמיסיע פון כעלם, 11,57 צייט־סיגנאל, 12,05 ענטהילונג פון דענקמאל פאר גע־פאלענע לעגיאניסטען אין כעלם, 12,50 קאמוניקאט 12,55 מוזיק פארמיטאגען, 2 רעפעראט, 2,20 קאנצערט, 4 פאר יוגענד, 4,15 שמועסען, 4,30 מוזיק, 5 פארלעזונג, 515 פוילישע פאלקס-מוזיק, 6 קאנצערט, 6,40 פערשיידענעס, 6,55 ספארט פון לאדז, 7 אוידיציע, 7,40 פאסט-קעסטעל, 8,00 קאנצערט, 10 ספארט-ידיעות פון אלע פוילישע ראדיא-סטאציעס, 10,15 קאמוניקאטען, 10,20 „אויף די טרויעריגע לעמבערגער פאליעס".

פון אויסלאנד

5,25 מאסקווא — אפ. „טראוויאטא", 6,35 מינכען — מוזיק, לעגענדע „פאלעסטרינא", 7,00 פראג — אפערע, 8,00 בעלגראד — קאנצערט פון פוילישע מוזיק, 8,30 מיילאנד — אפערע, 9,15 שטאקהאלם — קאנצערט מיטן אנטייל פון סטעפאן פרענקעל.

די עלעגאנטסטע מענער־„היטען"
בעקומט איהר נור אין הוט־געשעפט
— פון —
B. Klajnbaum
31 Piotrkowska 31
מעסיגע פרייזען! סאלידע בעדינונג!

עלעגאנטסטע
ספארט-היטלעך
שטעהט אויף לאגער.

אויסערגעוועהנליכע סענסאציע!!!
ווידער! נעכטען און דערביי צום צווייטען מאל איז געפאלען ביי אונז א גרויס געווינס פון דער 5-טער קלאס
50.000 זל. אויף נומער 52596
מ'דארף געדענקען, אז ערשט עהערנעכטען די 50.000 זל. אויף Nr. 52.888 איז אויך געפאלען ביי אונז!
ס. יאטקא, פיעטריקאווער 22, פיעטריקאווער 66, פאביאניץ, פל. דאמבר. 3
בירגער! די מלוכה-לאטעריע עפענט קירצליך אויפסניי די טירען פון גליק. אייך צו קויפען אונזערע בעריהמטע מיט גליק לאסען צו דער 1-טער קלאס.

ציהונג פון דער מלוכה-לאטעריע
5-טע קלאס — 14-טער טאג

20,000 zł. na N-r, 9671.

Po 10,000 zł. na N-ry 111404 114317 132682

Po 5000 zł. na N-ry 527 67671.

Po 2000 zł. na N-ry: 2248 6156 1[illegible]61 19697 20647 21172 35397 50331 56728 61461 74170 75804 104726 110836 131319 133139 136781 147330 149948 152027 153668.

Po 1000 zł. na N-ry: 119 2304 2667 5030 6327 10468 11395 11557 12148 15265 33463 35937 40528 42972 43193 50971 57068 64543 76144 83299 83719 83891 86161 87807 88407 92091 93120 93311 94998 105880 109454 113535 115046 122704 123700 124986 129200 129893 131033 131592 135424 136484 143124 146727 154910.

Po 250 zł. na N-ry:

11 145 332 445 610 98 828 1119 285 420 728
979 2017 101 9 13 96 262 72 441 47 565 709 10
818 73 935 3118 30 44 413 537 734 83 831 965
4042 146 206 11 319 429 577 726 38 836 5088
121 406 518 81 93 655 717 800 55 91 996 6067
344 478 85 88 845 57 982 7027 117 94 366 415
25 641 77 92 726 95 8068 176 239 330 455 72
89 622 77 701 42 9031 72 203 73 394 484 864 964
66 10093 104 18 317 55 519 764 820 72 11045 85
181 417 63 506 635 803 962 12025 78 200 371
468 77 542 756 811 21 909 74 13319 94 409 501
822 82 97 904 5 14043 87 239 310 475 742 78 86
803 6 46 15145 64 80 84 85 255 317 523 658 742
92 833 16136 242 515 610 40 75 783 825 86 98
979 80 17048 80 113 87 263 364 67 407 16 600
858 991 18065 253 313 59 411 46 74 526 34 88
653 723 812 900 19205 46 347 86 400 559 652
892 30 20062 104 226 57 402 4 564 624 749 801
994 95 21267 325 42 528 89 660 936 22085 197
00 52 339 70 402 29 521 749 98 812 55 64 906
54 23010 49 55 75 331 456 63 524 61 73 657 746
846 964 14302 72 627 59 945 25095 125 80 270
408 525 693 848 96 903 29 48 72 26013 86 177
243 50 72 368 584 656 762 821 998 27088 768
898 28256 68 9302 29 611 89 724 900 7 93 29340
76 531 93 731 86 866 937 96 30148 200 19 334
84 456 95 98 524 680 852 911 83 31046 99 184
293 562 85 828 99 917 32185 225 72 [illegible] 550 702
61 814 33113 54 62 84 301 428 78 560 653 724
59 66 818 25 963 34122 210 360 477 93 599 614
79 735 967 87 35197 336 457 563 72 628 745 92
845 937 79 36118 53 78 354 432 569 645 792 802
73 945 60 65 37012 143 200 10 64 322 89 661
745 57 64 820.
38026 61 90 183 247 66 88 377 482 898 923
39147 282 353 54 97 410 26 806 98 40030 83
161 225 448 566 722 848 965 41100 21 23 439 40
523 684 908 42129 362 440 676 733 880 920 59
43236 48 495 520 603 710 81 846 81 928 203
71 204 59 76 318 423 46005 75 142 287 385 468
44123 207 45 68 442 522 657 752 881 979 45125
626 753 846 47020 91 530 77 423 72 501 6 68
829 63 951 85 48114 15 80 223 324 50 72 723
694 731 827 34 989 49018 43 215 542 662 734
980 50038 110 218 358 69 451 514 613 58 77 720
27 949 50 74 51192 234 61 364 524 62 788 885
910 23 40 52041 132 295 335 54 68 430 631 36
53 753 879 53014 49 210 354 87 562 77 622 60
705 54077 91 107 25 321 90 483 647 87 995 5500
6116 373 455 87 602 858 66 930 78 56110 23
81 349 84 91 974 57004 25 113 270 383 487 74
0882 947 90 58051 63 71 130 33 98 231 307 409
15 49 639 700 10 818 913 55 59145 55 250 319
418 523 92 656 99 788 811 49 74 79 60108 39
274 88 771 76 911 46 61098 141 71 81 216 446
65 568 674 86 900 62090 131 211 53 63 319 429
564 621 86 749 844 48 993 63232 316 460 822
997 64062 68 84 112 219 527 29 640 74 95 896
931 93 65294 499 532 655 951 66136 343 403
640 747 905 28 67025 29 89 177 392 466 527 69
673 842 44 60 977 82 88 88008 101 60 317 451
621 42 748 903 93 69027 54 108 208 32 46 438
899 70181 98 840 47 82 93 71228 375 406 623
73 923 53 72082 122 549 785 905 73090 137 439
619 70 702 32 805 74120 75 81 209 33 369 449
515 38 46 721 75030 114 58 69 85 439 77 642 800
76053 191 328 43 50 580 82 754 77069 120
258 373 519 639 709 986 78184 87 424 538 650
74 89 950 79035 44 65 68 279 923 24 553 502
765 923 62 80268 343 48 406 33 703 70 889
81044 106 239 67 92 426 89 633 38 70 791 884
947 82348 400 540 682 741 95 800 11 64 83079
86 273 351 422 62 590 644 728 79 821 35 935
84077 454 92 640 714 51 60 809 923 83 85015
84 92 175 229 348 550 607 78 803 74 979 84 86153
202 384 713 47 57 991 87049 50 94 196 428 37
535 651 61 751 53 61 893 911 76 88026 45 93 133
40 9500 61 68 99 89061 448 604 65 717 819 91
965 90046 51 120 75 296 312 27 99 642 704 52
91047 88 180 214 18 52 342 423 545 54 57 81
684 778 816 63 925 92011 108 51 214 314 38 557
710 93124 443 564 605 13 74 701 5 45 64 841
87 94091 370 446 79 580 617 700 95052 326 507
24 39 712 14 31 802 57 987 96005 61 235 75 331
71 516 18 39 697 832 48 903 97120 256 343 575
717 38 960 76 96 98084 264 398 412 97 521 859
99076 201 45 85 539 63 90 832 100004 31 341 57
75 542 604 736 71 91 101012 35 97 183 277 457
632 751 93 824 102072 150 83 209 17 25 404 38
591 626 82 743 63 66 828 918 30 103147 237 71
344 70 495 734 992 104011 18 78 371 408 69 752
863 73 953 105150 522 958 106098 100 18 213
306 486 513 28 773 805 32 941 107260 318 699
945 108022 74 162 74 296 302 76 430 53 781
861 109091 121 546 685 761 97 843 110051 152
79 202 26 438 697 710 86 111205 49 696 787
112283 405 16 58 505 28 746 804 18 53 903 67
113014 108 16 247 423 547 605 735 910 38 39.
115092 197 214 95 449 695 31 80 935 59 115111
27 52 201 90 317 559 627 772 116173 441 83 623
797 874 117016 62 260 73 312 693 716 17 836
913 118038 128 360 94 407 8 50 568 658 814
119089 214 47 447 659 740 956 120095 338 75
458 620 81 849 121038 214 28 44 336 432 501
11 672 95 701 9 842 983 94 122050 254 408 53
98 508 21 30 61 67 613 734 819 44 905 123068
118 27 67 224 49 303 32 634 53 90 794 865 90
940 124085 202 355 441 99 647 703 37 39 960
125031 41 62 126 89 231 302 434 43 78 98 540
646 91 97 785 916 125116 67 83 219 46 91 316
26 51 545 51 654 732 933 127106 499 586 736
869 986 128329 429 571 603 765 814 43 949 81
129041 312 58 87 130083 123 406 509 60 90 883
973 131107 25 96 275 452 76 903 51 132022 154
263 333 488 581 82 133062 237 519 30 753 824
938 134087 273 305 41 665 87 829 974 135079
124 489 567 694 795 136115 48 202 67 346 54
623 52 720 913 21 76 90 137032 171 250 390 435
537 55 61 71 627 138197 619 768 864 992 139018
55 69 164 464 78 83 906 140119 200 63 359 512
61 851 905 91 141178 290 358 502 64 744 821 953
142122 26 279 301 39 58 92 579 671 999 143127
228 57 326 406 34 81 659 144065 94 236 418 840
992 145071 78 81 98 174 243 60 664 87 832 915
146128 356 536 955 147103 41 44 222 25 61 97
310 38 477 78 531 621 73 728 818 78 913 148006
37 227 375 462 501 16 663 746 55 149313 14 517
621 22 40 70 757 802 150074 287 347 467 562
653 74 705 895 151177 204 300 11 93 422 76 506
710 910 12 28 152262 530 79 611 804 153074 87
131 38 201 477 95 614 97 726 841 966 154110 230
417 79 687 840.

CIĄGNIENIE POPOŁUDNIOWE.

Po 20.000 zł. na N-ry: 31000 123519

15.000 zł. na Nr. 33196

10.000 zł. na Nr. 18722

Po 5000 zł. na N-ry: 38610 83665 84333 149762

Po 2000 zł. na N-ry: 4431 25844 27204 27451 29870 32274 55631 58386 65907 82446 89504 103486 112635 121468 136120 144440 153336

Po 1000 zł. na N-ry: 7110 9184 9721 16959 7142 26053 30992 33238 48181 48199 48701 51901 53218 60947 66169 56500 68477 81390 82067 85557 91861 95234 97733 100398 101876 108167 111742 117117 149078 149476 151522 154976.

Po 250 zł. na N-ry:

82 160 336 46 536 643 776 820 60 908 81 122
171 235 88 518 84 91 887 908 2432 592 99 705
889 95 990 3146 235 466 79 723 55 73 4139 391
557 98 639 771 811 942 5143 270 330 80 502 623
60 726 913 89 6117 22 52 254 60 398 497 557
654 744 7046 358 72 416 578 810 18 23 971 8342
484 97 524 634 747 857 903 31 99 9156 201 398
538 65 607 69 77 700 4 72 883 10002 63 76 113
25 322 26 95 473 654 872 967 93 11011 199 230
362 99 429 527 38 78 89 691 792 847 55 69 12255
377 432 95 683 13100 262 419 624 902 63 72
14072 90 351 70 80 424 53 581 686 751 66 986
15208 60 525 694 98 781 818 16004 257 320 529
508 712 954 17051 166 222 59 465 74 504 713
18051 304 429 62 540 620 764 978 98 19044 234
421 935 20113 220 350 89 526 56 719 41 94 854
920 54 21096 180 95 266 96 522 54 668 792 853
22033 143 545 753 834 921 61 90 23252 466 637
68 87 710 837 969 24131 33 98 316 21 34 45 661
74 733 914 25033 116 230 349 445 575 694 765
821 904 26031 51 80 182 93 222 61 381 427 34
536 41 77 646 73 795 949 27309 460 654 813 43
920 28059 60 72 120 919 129107 88 278 738 871
931 47 93 30079 208 348 438 68 997 31140 203
13 312 77 464 542 600 93 783 872 928 32080 142
316 81 447 61 698 755 56 983 33696 810 34117
250 96 395 445 78 505 632 768 856 95 946 35052
156 207 14 382 533 891 36171 286 300 8 21 47
411 512 57 606 732 904 16 17 94 37003 51 79
188 220 303 601 709 91 808.
38077 143 511 647 92 728 99 39028 67 126
312 28 31 467 508 48 757 937 85 88 40016 94
477 504 69 599 41076 351 73 405 36 591 768 990
42032 169 247 381 85 90 413 561 861 73 922 82
43103 227 369 423 556 61 618 913 54 44059 140
220 350 589 734 853 45036 102 323 503 37 624
751 824 72 946 47 50 46182 373 94 518 74 698
727 44 51 94 802 947 59 47015 199 239 455 597
645 734 43 63 822 950 95 8087 282 320 41 635
970 96 49021 57 152 385 552 823 50054 247 317
28 527 624 817 953 51041 221 311 14 78 479 515
36 619 52444 569 629 987 53051 100 23 99 287
336 50 516 64 648 54 773 864 54031 177 268 314
648 709 802 9 938 60 55065 95 175 99 248 362
64 490 524 25 766 875 999 56163 347 473 601 15
38 72 777 884 921 43 78 57078 148 60 71 202 80
478 500 70 817 909 54 58027 41 83 86 470 692
721 45 64 852 53 992 59161 78 274 476 527 94
610 82 715 857 59 99 926 60028 58 309 429 654
705 42 807 64 41114 261 328 42 521 63 74 767
848 62024 117 82 255 359 87 92 548 712 976
63034 155 338 470 503 50 601 87 843 64142 67
218 24 61 76 98 361 438 567 754 879 983 65150
458 542 53 79 642 703 70 827 66000 123 62 86
267 314 492 600 47 827 935 67076 113 60 315
60 487 618 740 68046 202 394 530 664 765 69210
38 71 382 481 508 93 646 850 969 70058 111 277
302 14 622 854 923 71099 160 220 444 789 884
89 907 72271 367 78 468 726 95 897 946 81 73088
126 92 550 854 927 90 74012 138 45 240 428 695
832 908 79 75086 90 103 234 600 837 43 76 87
76208 56 472 553 699 703 820 77012 54 249
327 69 70 496 556 75 665 985 78132 61 74 231
67 88 335 76 402 543 726 44 974 79261 326 561
68 610 79 92 913 80003 62 271 98 405 569 643
81035 64 109 53 451 59 592 601 57 64 93 790
818 904 82156 223 26 34 349 413 24 39 531 630
722 83114 276 478 502 651 69 783 943 84115 31
405 78 535 96 6179 12 85004 43 87 270 365 74
85 851 86003 38 401 663 765 898 87046 60 110
312 469 702 802 13 928 93 88024 223 51 346 79
545 714 58 89203 486 518 614 775 90065 20 339
72 88 528 720 931 68 91040 127 92 265 436 510
34 597 65 92055 68 254 482 591 778 903 8 93114
15 72 216 23 84 429 71 404 53 61 503 58 612 77
838 76 968 87 94047 1820 505 7 637 784 803 65
95101 32 355 440 61 621 774 832 924 96052 175
478 504 648 73 97180 463 585 90 686 947 98103
229 62 71 306 17 770 92 800 99029 62 65 190
688 824 35 47 52 940 100023 486 514 36 674
101115 49 591 651 568 20 901 62 87 102066 187
327 52 68 424 51 93 564 89 746 76 874 912 83
103119 356 84 792 104126 69 355 504 60 649 745
954 98 105195 420 654 820 106195 108 72 378
464 523 79 625 710 56 894 976 84 107124 90 116
96 330 468 92 525 630 700 37 108130 289 342 470
520 642 866 109025 379 435 632 60 66 86 706 34
76 95 856 58 60 110041 171 277 332 96 465 514
88 95 656 824 30 50 927 28 72 111076 85 110 93
237 344 67 524 631 738 112006 10 31 122 361 75
89 591 610 34 113155 94 260 435 503 74 666 883
85 98.
114034 305 86 637 3 704 56 832 73 115058
348 412 46 529 921 116091 117 36 78 216 456
534 45 65 802 40 76 917 117027 241 396 405 728
840 118146 228 339 648 852 80 119057 158 318
530 647 90 744 53 971 120068 677 743 75 814 36
51 914 121353 57 491 556 780 122110 24 45 289
329 599 703 45 867 972 81 123211 56 389 449 58
591 624 719 69 872 124057 88 102 81 547 605 792
837 94 961 67 125175 54 442 610 876 909 77
126111 392 615 889 127040 67 633 793 926 128030
140 268 324 84 514 613 53 769 857 80 972 74
129076 150 282 337 418 545 918 130158 66 287
556 80 646 738 50 821 90 923 64 131306 405 69
70 99 599 633 716 95 915 89 92 132071 128 29
82 209 30 34 45 83 306 479 618 735 48 79 944 97
133003 129 283 325 542 682 742 874 968 134214
71 629 756 67 889 135011 50 303 90 553 788 921
91 136033 45 80 155 238 475 804 34 66 923
137041 46 127 52 205 24 504 31 81 735 54 88
934 13808 137 228 31 48 363 516 613 61 751 872
970 90 139087 90 188 223 489 520 51 700 72 887
140160 349 638 923 141106 214 514 89 826 39
142132 56 324 430 79 527 888 143111 89 229 362
629 65 742 91 804 42 51 144169 272 432 628 710
55 145033 131 62 215 32 320 53 491 539 617 34
62 768 812 922 81 146101 357 428 509 57 602
871 942 147028 44 64 90 268 495 523 93 638 53
57 66 74 737 881 148068 119 36 73 277 306 456
513 42 80 668 96 771 868 149033 85 380 720
860 150101 48 690 764 805 923 151075 132 367
525 679 713 98 811 96 152141 327 641 47 88 771
92 832 80 153037 138 235 393 489 574 677 99
820 49 909 55 154025 104 248 52 499 837 967 95

היינט פייערליכע פארשטעלונג
אין פילהארמאניע

היינט זונטאג 9 אָוונט קומט פאָר אין יודי־שען טעאַטער „פילהאַרמאָניע" אַ גרויסע פייערלי־כע פאַרשטעלונג. ס'ווערט געשפּילט די פרעהליכע אָפּערעטע „גאָלדענע חלומות" מיט חנה לערנער און דוד דידערמאַן צום שלוס ווערט געגעבען אַ גרויסע רעווי־פאַרשטעלונג מ'ט'ן אַנטייל פון פּוי־לישער און יודישע אַרטיסטען: חנה לערנער, דוד דידערמאַן, יאַנינאַ זגאַרזשעלסקאַ יאַנוש שציאַ־וואַרסקי, און די „אַררס"־מיטגלידער יוסף סטרו־גאַטש, מרים דאַלסקאַ, זיסעלע גירל, ש. דזשיגאַן, און ש. גאָלדשטיין, די קאַפּע־ענסיט־קע וועט פיה־רען ישראל שומאַכער.

גרויסע רעוויע פון הערבסט־מאָדעלען אין פילהארמאניע

דעם 8־טען אָקטאָבער ד.י. אונטערן פּראָטעק־טאָראַט פון דער לאָדזער האַנדווערקער־קאַמער וועט פאָרקומען אַ גרויסע רעוויע פון הערבסט־מאָדעלען אין פילהאַרמאָניע, אויף וועלכער ס'וועט דעמאָנסטרירט ווערען די נייעסטע מאָדעלען און קרעאַציעס פון דער פּאַריזער מאָדע פאַרבונדען מיט אַ קאָנקורס און אויסצייכנונגען פאַר די פאַר־געשטעלטע מאָדעלען דאַווי מיט אַ קאָנקורס פון קעמען. די פּעראינטערעסירונג צו דער רעוויע איז אַ גרויסע. די אָנמעלדונגס־ליסטע ווערט געשלאָסען דעם 25־טען ד.ח. 12 בייטאָג, צו דעם דאָזיגען טערמין בעהמט אָן די אָנמעלדונגען פון די פּעראינ־טערעסירטע פירמעס דער רעוויע־קאַסטע אין לאָ־קאַל פון דער האַנדווערקער־קאַמער אין לאָדז צוואַנ־געליצקאַ 18.

פון דער לאדזער בערזע

באַנק פּאָלסקי — — — —	78.00
3 פּראָצענטיגע בוראָוולאַנע —	38.00
4 „ דאָלאַרובקא —	48.00
7 „ סטאַביליזאַציע (אמ.)	50.00
8 „ וואַרשאַווער פאַנד־בריף	43.00
8 „ לאָדזער „ „	40.00
ענגלישער פונט — — —	27.62
דאָלאַר — אָפיצ. 5.77, נישט אָפיצ. —	5.75
יאָלד־דאָלאַר — — — —	9.05
גאָלד־רובל — — — —	4.77
דייטשער מארק — — —	2.08

Dr. med.

Czarnożył

POWROCIŁ

AL. KOSCIUSZKI 69, tel. 224-94

Godziny przyjęć od 9–10 i od 4–6 popoł.

מעלדונג

יודענשטאַטס־פּאַרטיי (איגוד הצה"ר)

פּיעטריקאָווער 69.

וואָכען־קאַלענדאַר!

זונטאָג דעם 24־טען 8.30 אין אָווענד „חוג מוריה" — פיהרט ח' בורשטין.

זונטאָג דעם 24טען 9 אָוו. קורס נומער 2.

מאָנטאָג דעם 25טען 9 אָווענד קורס נומער 1 — פיהרט אינדש. קורץ.

דינסטאָג דעם 26־טען 9 אָווענד „חוג קדימה" ציוניסטישע געשיכטע — פיהרט מגר. גייזלער.

דינסטאָג דעם 26־טען 7־30 אָוו. קומט פאָר אַ שיחה פון החלוץ הרביזיוני — פיהרט ח' שעפּסקי.

מיטוואָך דעם 27טען 9 אָוו. קורס נומער 3 פיהרט ח' טעמ'ס.

דאָנערשטאָג דעם 28־טען 9 אָווענד קומט פאָר העברעאישער קורס פאַר פאָרגעשריטענע, פיהרט אינזש. קורץ.

אין לעצטען ציהונגס־טאָג פון דער 5־טער קלאַס פון דער 27־טער מלוכה־לאָטעריע זענען געפאַלען אין דער קאָלעקטור פון באַנק־הויז פון

Józef Hirszberg

אין לאדז, פּיעטריקאָווער 24

טעל. 208-44 און 146-54

פאַ'בענדע געווינסטען:

5.000 זל. אויף נומער 25962

5.000 „ „ „ 25980

5.000 „ „ „ 92579

די מאָדערנסטע און בעסטע

מענער היטען

אין אַלע פאַרבן

צו קאָנקורענץ־פּרייזען

בעקומט מען נאָר ביי

אין געפאַלען ביי דער איצטיגער ציהונג

15.000 זל.

אין אונזער קאָלעקטור — א חוץ

10.000 זל.

וואָס איז געפאַלען אין 9־טען ציהונגס־טאָג אויפ'ן נומער 73173 און זענען אונזערע שפּילער געוואָרען אויסגעצאָהלט דעמזעלבען טאָג

5.000 זל. אויף נר. 95965	1 000 זל. אויף נר. 63173	מיר צאָהלען אויס
2.000 „ „ „ 63179	1.000 „ „ „ 148776	אַלע געווינסטען
2 000 „ „ „ 19202	1.000 „ „ „ 59714	
2.000 „ „ „ 117280	1.000 „ „ „ 59720	

פ. ברייטשטייל, פּיעטריקאָווער 14.

דאס גרויסע געווינס 75.000 זל. אויף № 33687

אין 12־טען ציהונגס־טאָג פון דער 5־טער קלאַס

איז ווידער געפאַלען אין דער גליקליכסטער קאָלעקטור פון

W. KAFTAL i S-ka

לאדז, פּיעטריקאָווער 54

צענטראַלע אין קאַטאָוויץ.

לאָסען צו דער 1־טער קלאַס 28־טער מלוכה־לאָטעריע זענען שוין ביי אונז צו בעקומען!

ציהונג פון דער מלוכה־לאטעריע

5־טע קלאַס — 15־טער טאָג

1,000,000,000 zł. na Nr. 129512.
20.000 zł. na Nr. 144672
15,000 zł. na Nr. 29386
10,000 zł. na Nr. 84657

Po 5000 zł. na N-ry: 3904 22257 88453 100032 115311 137905

Po 2000 zł. na N-ry: 7217 7870 10664 31705 32856 38809 45590 47386 51309 60859 68810 68935 88828 107781 109218 111918 118181 131603 141018 151473

Po 1000 zł. na N-ry: 5382 5225 9151 18405 21975 22092 23064 29538 30904 37632 42106 42214 45103 46870 47638 55098 55510 59258 66481 69762 72448 73110 77081 81809 84027 86197 87361 88305 89613 93521 96642 99739 100941 112911 118733 125873 126694 130605 139816 151498.

Po 250 zł. na N-ry:

45 55 95 329 646 80 70 898 1070 232 349 416 47 508 34 46 56 617 942 73 2023 24 66 77 102 56 69 419 42 529 38 48 73 897 3017 173 224 61 418 530 69 822 71 4024 111 28 224 41 67 342 526 30 87 621 715 61 864 900 90 5355 414 32 44 58 622 70 702 70 907 19 6139 210 64 83 317 19 40 69 546 80 603 11 742 54 81 936 45 7036 205 14 78 375 89 475 84 543 56 624 722 839 951 52 8027 117 301 32 480 506 636 908 9 18 44 9005 19 113 276 304 557 662 781 10060 95 110 12 85 260 353 460 61 514 704 60 828 900 11050 203 95 233 661 88 795 808 934 42 12040 339 456 521 30 71 721 38 823 72 13125 30 359 439 68 502 79 646 957 14008 18 21 256 336 74 553 64 79 789 869 15040 67 232 597 682 95 798 857 61 923 16089 108 364 439 652 744 901 29 17078 79 120 392 462 502 6 21 781 808 67 914 18171 82 327 56 58 678 91 918 64 92 19051 60 208 26 305 519 28 606 701 5 20 53 76 84 986 20133 50 66 97 335 403 942 85 21231 98 407 81 606 732 971 22053 65 134 47 264 96 453 588 743 48 859 23006 71 302 444 541 658 748 866 933 52 66 24188 96 216 50 802 25029 56 126 54 89 219 36 344 707 949 26015 22 392 431 514 38 669 714 865 933 86 27071 229 421 520 617 803 71 971 28000 41 124 43 48 7 221 38 354 643 72 896 29038 85 92 293 347 87 509 10 25 41 553 75 775 846 30035 40 74 80 242 380 830 55 83 946 31032 165 367 84 404 560 76 666 734 39 41 814 53 60 914 82 628 54 59 811 53 99 946 63 33000 72 85 111 32033 113 37 50 82 203 37 42 50 60 314 415 576 17 21 44 46 255 302 55 57 515 652 80 81 757 982 34046 65 87 215 17 453 99 526 27 80 684 720 872 931 68 35119 226 42 320 438 53 532 70 754 66 73 902 9 49 99 77 36017 58 220 22 61 65 73 330 453 541 64 614 793 844 903 58 37084 106 94 242 82 307 28 572 925

38109 56 270 347 406 52 573 780 95 39022 55 172 99 244 85 370 404 713 31 60 95 884 99 900 40004 168 80 244 48 381 405 18 577 727 54 67 912 30 69 41206 322 70 456 577 674 69 800 922 34 74 2048 147 58 99 364 495 616 2 780 91 43017 41 64 65 86 189 242 76 303 459 74 525 538 92 711 32 52 838 904 64 44044 86 126 84 151 313 417 65 586 87 697 740 68 803 91 923 45016 25 294 305 55 62 437 50 726 83 845 68 83 46045 46057 77 237 345 415 537 49 66 635 898 908 25 68 47033 174 324 51 53 76 520 28 732 84 93 834 901 48068 75 104 202 50 311 457 681 89 751 54 95 881 49089 233 365 72 597 770 854 55 83 965 88 50004 8 73 402 10 83 86 650 735 81 89 951 51003 60 124 74 209 85 317 84 481 584 645 83 714 61 52426 271 617 899 914 92 53097 144 94 415 608 10 748 66 54215 402 28 64 510 48 684 55 882 935 43 55070 147 91 238 63 336 80 443 600 47 751 63 827 28 56045 125 320 449 89 521 25 37 87 623 63 93 821 972 74 57007 165 72 74 87 544 623 37 795 842 58021 116 39 42 234 477 600 66 99 752 896 59037 52 83 144 72 213 397 453 524 77 84 632 780 943 60074 111 13 19 34 230 31 54 84 325 442 542 77 821 34 939 62 81 61016 107 280 81 305 529 606 98 720 74 817 49 989 62128 203 491 96 754 807 80 905 44 91 97 63129 209 87 325 400 56 71 79 559 94 733 64 89 982 64048 216 321 91 576 620 33 46 76 86 88 89 703 44 47 48 884 935 92 65067 82 149 303 85 411 31 70 520 89 653 847 57 61 66114 74 275 98 517 652 85 67030 170 85 91 272 319 477 525 620 74 807 71 79 906 75 68058 81 195 232 522 97 731 926 69148 229 93 366 547 85 681 92 741 42 70066 135 78 249 312 60 404 7 578 634 49 975 82 71025 66 176 401 57 92 95 503 14 16 42 645 827 90 72099 110 81 263 400 622 78 807 13 84 957 73006 17 133 207 12 17 20 81 537 931 74173 410 13 557 62 777 804 12 49 59 963 75117 227 64 86 213 77 465 545 706 805 54 60 905 55

76061 283 93 301 3 9 16 453 519 31 58 694 790 93 843 78 900 10 20 44 75 77154 85 341 592 710 23 539 970 78111 310 70 439 47 795 79030 115 268 311 629 31 733 855 79 922 80015 42 93 230 66 306 75 92 496 717 839 90 914 46 81055 107 75 83 368 84 466 95 556 78 618 59 96 626 89 82010 173 86 297 319 38 81 464 73 530 49 71 832 86 83011 92 130 217 32 77 417 40 551 79 636 46 804 82 936 84071 416 538 78 850 926 85058 103 73 292 613 45 72 757 68 840 61 86 936 74 86098 118 27 80 244 377 78 622 32 775 847 58 73 952 87 87007 61 145 52 65 247 83 414 44 707 32 819 29 201 88054 195 257 338 68 424 529 642 755 972 89124 32 89 224 49 61 343 77 534 619 713 19 49 809 26 30 90050 172 99 266 391 445 79 708 800 69 980 93 91123 81 316 33 661 859 89 978 92092 190 226 43 44 450 614 57 999 93007 19 75 97 119 60 254 534 50 73 812 43 962 94028 49 135 48 72 310 21 35 684 722 854 912 28 95082 122 24 62 242 369 468 506 28 645 754 55 85 810 80 96365 527 50 678 79 791 97043 117 33 396 489 540 70 618 798 925 98024 94 181 339 69 425 30 503 49 78 619 787 919 99009 36 144 260 423 78 544 643 86 818 45 991 100266 31 461 51 5 87 646 731 810 920 48 83 101303 25 34 66 73 534 641 86 722 898 908 60 74 78 102110 37 202 400 521 22 70 9 656 718 72 927 31 103140 215 539 60 828 919 44 65 104035 242 716 936 67 105090 162 65 242 90 353 91 556 80 616 766 838 995 106099 209 376 493 650 823 75 107014 132 253 337 586 97 851 86 948 108069 122 223 30 309 64 471 521 759 925 109065 555 648 775 809 99 982 110014 377 440 84 693 815 19 63 111047 71 136 59 274 460 564 689 803 33 75 95 914 91 112142 44 53 58 96 227 62 67 85 368 480 528 7804 864 94 982 83 96 113027 35 66 169 222 345 51 80 444 623 47 713 919.

114012 154 203 41 451 551 659 771 864 95 906 115362 522 64 886 911 85 116182 352 59 465 553 85 95 690 760 823 33 97 17063 91 132 42 200 49 343 406 32 658 765 888 118071 174 260 83 98 397 448 612 937 72 119003 90 176 282 477 82 623 54 80 869 120061 198 210 325 634 53 88 874 97 121101 37 72 248 370 425 54 552 67 83 604 91 866 941 122073 298 518 27 34 38 91 98 768 826 53 697 123066 206 73 337 67 91 96 413 46 73 531 62 764 81 803 926 84 12404 314 93 544 82 97 834 953 125174 76 325 66 433 530 93 722 59 85 37 931 82 126160 241 75 330 425 34 41 566 74 619 57 774 827 904 64 127011 158 60 251 385 575 608 81 739 836 128108 260 74 348 79 476 565 692 739 55 990 129040 56 97 284 356 415 24 52 667 706 805 130034 54 115 19 70 80 84 374 83 466 80 699 925 84 131028 100 437 838 49 955 132205 73 86 91 311 472 738 91 811 971 133032 82 204 28 85 308 405 71 94 523 71 665 704 876 134051 211 41 310 29 497 592 667 741 98 809 960 135066 257 76 86 400 17 644 702 11 41 949 136140 209 19 369 579 606 709 934 52 77 137064 230 433 86 559 603 746 95 866 73 902 138031 229 329 622 723 27 34 84 881 961 139021 99 159 73 85 207 17 428 91 508 829 71 93 140145 211 314 409 14 72 546 56 96 822 904 28 64 141025 58 90 101 22 27 28 58 311 17 449 532 613 20 29 764 832 902 43 142230 322 96 453 63 507 9 29 40 51 59 600 725 826 952 72 143005 16 30 36 184 220 31 97 409 436 9 688 760 959 144079 111 216 322 424 512 27 678 793 852 145040 80 424 515 92 814 942 50 73 94 146023 143 58 62 77 85 300 51 89 441 84 520 37 656 82 962 71 84 147060 147 55 76 277 647 62 736 853 929 50 148128 35 94 480 509 27 91 658 80 738 945 68 73 149130 47 248 319 817 72 82 95 907 12 150029 149 211 61 381 465 648 88 786 928 34 151088 112 21 47 84 205 380 580 697 859 913 99 152041 84 95 667 98 700 19 56 928 63 92 153049 175 79 90 319 455 85 525 37 46 48 68 712 47 835 66 154052 315 16 97 493 764.

CIAGNIENIE POPOŁUDNIOWE.

Po 250 zł. na N-ry:

66 12 373 458 842 92 1094 128 29 353 435 543 619 82 701 2059 579 934 70 3040 201 451 511 612 701 802 4148 662 747 837 956 53 46 603 761 99 865 976 6331 451 501 61 635 822 93 7276 360 7 73 579 750 837 8047 233 83 315 72 441 67 560 640 43 978 9562 724 863 10319 513 94 655 84 792 11114 900 30 12234 459 788 13001 109 613 53 701 14079 219 589 877 78 15009 321 487 574 617 794 16102 272 576 764 17168 94 209 314 617 70 18035 137 40 207 21 775 19267 46 662 50 829 70 924 20319 32 75 499 627 21052 223 343 89 445 616 708 22153 231 89 303 490 631 54 846 902 23781 826 909 80 24025 407 85 87 532 689 815 901 44 25112 38 94 274 554 731 61 26095 98 218 400 44 809 85 27251 72 84 350 522 63 818 51 28399 29096 182 203 360 566 919 67 30428 563 747 826 940 31188 372 91 488 520 68 725 809 16 944 32106 41 43 407 10 33141 243 74 317 50 94 674 786 90 911 99 34094 451 35409 631 778 36055 336 95 428 83 530 54 619 46 961 37010 88 145 368 408 579 83 688 886 994.

38106 77 701 39292 599 681 838 82 918 40275 41017 258 322 34 69 850 42064 104 80 82 241 59 357 441 84 533 706 12 43216 350 433 521 875 987 44247 529 536 867 948 45198 247 337 76 420 35 522 40 71 715 20 837 46044 144 31 858 914 47042 53 19 243 452 48006 15 33 193 348 400 516 608 96 836 49020 63 111 310 410 617 50086 288 356 465 794 841 51076 218 358 94 645 855 933 52031 186 219 553 845 943 53011 120 97 248 433 510 43 99 658 916 69 88 54109 245 83 537 874 55156 228 308 88 677 750 998 56200 10 14 512 36 51 625 944 56 57114 53 91 274 347 60 6709 971 87 58015 64 124 447 96 561 810 969 59002 100 203 345 543 76 643 760 81 940 60168 362 433 568 61238 320 499 551 85 98 640 99 943 62044 183 332 88 477 679 63035 55 746 87 930 64091 123 27 49 307 79 659 723 52 986 65022 79 135 41 62 97 275 424 609 66004 134 216 503 691 739 853 960 61 67125 371 85 405 13 42 510 649 60 87 783 898 979 68712 69202 66 470 94 781 847 70030 150 488 71143 479 567 72564 89 73003 10 115 365 424 974 74067 157 864 905 81 75065 100 237 73 312 44 608 53 853 90.

76006 11 82 162 296 388 796 805 7 905 35 59 86 77066 482 506 45 715 78034 201 95 375 91 508 612 918 79050 56 127 59 264 690 704 994 80102 84 81189 339 47 81 432 541 76 792 849 82109 355 578 782 862 83187 625 41 657 62 84034 91 486 616 768 801 23 948 55 85090 100 43 318 61 62 782 907 86573 510 78 95 833 907 27 87129 412 514 64 872 84 999 88382 437 882 89182 335 508 77 687 705 907 90184 219 317 705 91067 142 253 977 92070 73 678 702 68 895 93034 87 106 57 248 479 591 742 94045 166 87 265 598 95118 37 81 405 55 542 50 71 80 647 704 78 96256 595 931 95118 37 81 405 55 542 50 71 80 647 704 78 96256 595 931 97228 47 388 98 770 877 98083 597 634 933 55 99652 229 100155 101047 114 206 37 300 29 32 91 664 858 102126 157 247 98 558 613 992 103066 233 307 612 914 77 104151 64 291 424 693 705 71 945 87 105178 316 43 628 79 786 899 977 106236 399 571 725 915 107031 463 500 84 676 717 831 62 198395 436 683 109074 159 980 110036 102 262 363 94 553 62 873 111139 91 253 68 457 640 842 900 112125 32 475 829 950 84 113473 570 79.

114251 99 319 577 89 115100 242 59 79 411 83 671 785 954 116071 539 98 601 45 728 71 911 56 117233 389 408 24 707 887 956 67 91 118098 210 15 57 457 775 119249 74 391 547 755 844 48 120317 536 714 48 816 48 121094 239 82 405 81 578 600 845 122025 36 100 290 567 784 809 69 123025 111 38 58 225 732 34 57 841 97 124124 244 445 88 97 706 15 895 125096 187 225 40 67 337 431 534 616 760 126180 257 510 989 127118 215 398 859 82 992 128017 83 220 312 14 16 60 738 45 79 991 129008 79 94 441 42 53 711 857 977 130120 793 812 131312 98 414 18 9895 32059 322 96 571 746 827 68 132218 344 422 33 593 639 716 33 65 134007 26 125 44 54 71 96 246 69 621 34 750 135383 431 87 92 573 676 98 871 82 909 64 136158 230 612 79 710 803 999 137105 45 94 310 498 672 87 138565 66 139059 358 572 140018 352 89 141061 262 364 595 919 142019 83 175 525 740 143023 405 658 719 931 144005 47 184 904 58 145106 23 629 970 77 146117 415 558 745 873 147006 48 91 92 347 472 526 612 60 768 148114 17 607 17 726 804 149149 562 70 669 911 150085 174 516 151199 397 480 797 931 152090 247 558 746 67 860 998 153313 911 154388 489 608 704 41.

פערנאמירט!

דאס מאָדערנסטע, דאָס עלעגאַנטסטע, דאָס בעסטע פון סחורות אויף ווויזיט — שפּאַציר — סמאָקינג-אַנציגע, ווי אויך הערען און דאַמען-פּאַלטאָס פון ביליצער און טאַמאַשאָווער פאַבריקען בעקומט איהר ביי

צוגענגליכע פּרייזען! מיר האָנאָרירען אסיגנאַטען פון „POSTO" —— tel. 169-05.

C. GITLIN, ul. Śródmiejska 7 w podwórzu, parter

גאַבעטע **שטיהל, קאַזעטקעס**

טאַפּטשאַנעס, פאָטעל-בעטען, מאַטראַצען א. א.

ערשטקלאַסיגע אַרבייט

בעקומט מען אויף לאַגער און אויף בעשטעלונג ביי

א. בזשעזשינסקי

שענקעוויטש 52 רוג נאַוורוט

פּראַנט-געוועלב

ערשטקלאַסיגע אויספירונג. צוגענגליכע פּרייזען

ווערקשטאַט **שירמס** פון און שפּאַציר-שטעקענס

ס. פייגענבוים

לאָדז, נאַרוטאָוויטשא 19

עמפּפעהלט אין א רייכען אויסוואַהל פון קאָלירטע דאַמען- און מענער-שירמס און שטעקענס צו קאָנקורענץ-פּרייזען.

נעהמט אָן אַלערליי רעפּאַראַטורען פון שירמס און שטעקענס.

וויכטיג נייעס

פאר לאַנגעקליידעטע בעפעלקערונג!

איהר דאַרפט שוין נישט טראָגען קיין סטאַנדייט-מלבושים דען איך דער געוועזענער געשעפטס-אָנפיהרער פון דער בעוואוסטער פירמע ח. מענדראָווסקי האָב צוליב זיין אָפּרייזע נאָך ארץ-ישראל איבערגענומען דאָס געשעפט פון

יודישע **לאנגע מלבושים**

מיט גוטע בעשטעלטע אַרבייט און גאַראַנטירטע צופרידענהייט אויך פאַר נישט טייערערע פּרייזען ווי סטאַנדייטע.

איך בעזיץ שטענדיג אויף לאַגער אַלערליי יודישע מלבושים. אויך גאַנצע אויסשטאַטערס פאַר חתנים. — אויף פערלאַנג ווערט אויסגעאַרבייט אין פערלויף פון 24 שעה. געדענקט די אַדרעס:

אביגדור ווארטסקי, לאָדז

פּולנאַצנא 5 אין הויף. סאָלידע בעדינונג.

ווכפּיג פאַר עלטערן געקליידעטע! אין מיין געשעפט ווערט אויסגעאַרבייט מלבושים לויט די נייעסטע פאַסאָנען.

ספרים, טליתים

מחזורים, סליחות,

שול-ביכער, שרייב-מאַטעריאַל

25 פּראָצ. ביליגער!

ווסכאָדניא 34, פּראָנט-געשעפט

ווי אויך אַריינגאַנג דורכ'ן טויער.

צו בעקומען אַלע אַרט ספרים און לעהרביכער, ספּעציעלער אויסוואַהל פון מחזורים, אויך סיט פוילישער איבערזעצונג ש״ס, חומשים, משניות, מדרשים, סדורים, טלתים, גאַרטלען, קאַפּלען, ציצית, מזוזות, שעהנע תפילין, צום נעמען שול-סטאָנען פערקויף פון אַלערליי שול-ביכער, אויך שרייב-מאַטעריאַל, אַזוי אז דאָס שול-יונגעל קען זיך אַלעס איינקויפען אויף איין אָרט און צו ביליגע פּרייזען. פאַר שול-קינדער — גרויסע הנחות, געדענקט דעם אַדרעס:

ווסכאָדניא 34, פּראָנט-געשעפט אָדער דורכ'ן טויער.

פון זאַפאַרט צו פערדינגען א האַלב געוועלב אויף אתרוגים.

צו'אַרט צו פערקויפען

-אתרוגים-

בּאַר וואַרשאַווסקי

אַגראַדאָווא 2 פּראָנט

נאַוואָמיעסקא 19

נתן פאַרבער. 5160

זיכערע הילף און א רפואה!

אהן אפּעראַציע, אהן בלוט, אהן א מעסער און אהן בלוט-פערגיפטונג פאַר קראַנקע אויף ברוכען, פאַר מענער, פרויען און קינדער, פערשידענע קאַליבערס אין גרעס, פאַר הויקערס און פיס.

פערלאָזט נישט די קראַנקהייט, ווייל דער ווינקעל-ברוך וואַקסט גרויס און א מענטשען-קאָפּ, און עס פאַלט אַרײַן אין דעם ביס איז דער קראַנקער אין א גרויסער סכנה, דורך פערדרייען די קישקעס ווערט ער בראַנדיג און שטאַרבט. ספּעציעלע גומענע היילבאַנדאַזשען בעזײַטיגען זיכער דעם שווערסטען ברוך, אויך טאַר הויקערס, ליימונגען ספּעציעלע היילגאַרסעטן און אפּאַראַטען פאַר פערקרימטע פיס און פלאַטפוס, ווי אויך קינסטליכע גומענע פיס.

עמפּפאַנגט טעגליך פון 9 פריה ביז 7 אָוונט.

איינציגע אָרטאָפּעדישע הייל-אַנשטאַלט

Specialist Dyr. J. RAPAPORT, Ortoped

פון לעמבערג

Łódź, Wólczańska 10, tel. 221-77, front, parter.

בעמערקונג: דאָס פּערזענליכע ערשיינען פון די קראַנקע איז אומבעדינגט נויטיג. דיפּלאָמען האָבען אויסגעשטעלט פאָלגענדע אוניווערזיטעטס - פּראָפעסאָרען: פּראָפ. ד״ר באַראַנטש, פּראָפ. ד״ר י. מאַרישלער. פּראָפ. דר בר. קעדראַנאָווסקי און אויך אַנדערע.

מיר נעהמען אויך אָן פערזיכערטע פון דער קראַנקען-קאַסע.

דאנקזאגונג.

דעם געעהרטען ספּעציאַליסט ה' ראַפּאַפּאָרט, דיר. פון אָרטאָפּעדישען אַנשטאַלט אין לאָדז, וואָלטשאַנסקא 10 (פּראָנט, פּאַרטער) דריק איך אויס עפענטליך מיין הייסע דאַנקבאַרקײַט פאַר זיין אַנלעגען מיר דעם ספּעציעלען אָרטאָפּעדישען הייל-ברוך-באַנדאַזש לויט זיין מעטאָדע, וועלכער האָט מיך געצלינד אויסגעהיילט און נור א דאַנק איהם בין איך פריי געוואָרען פון א שווערע אָפּעראַציע, וועלכע ס'האָט מיך געדראָהט. איך בין צום פולקאָם געזונד און פעהיג צו דער אַרבייט.

(–) **Dr. M. Morgenroth,** Sędzia apelacyjny.

כירורגישער קאַבינעט

Dr. med.

J. Szreiber

געפינט זיך יעצט אויף

Narutowicza 9 tel. 122-95

אָפּעראַציעס, אַפּאַראַטנקעס, היילט זשילאַקעס א.ז.וו. נעהמט אָן פון 2 ביז 3 און פון 7 ביז 8.30 אָוו.

לעטשניצע-פּרייזען.

לעטשניצע

זגערזשער 17

נעהמט אן קראַנקע אין אַלע ספּעציאַליטעטען

פון 9 פריה ביז 7 א זייגער אָוונט.

וויזיט 3 זל.

Dr. med. J. OELLER

אינערליכע קראַנקהייטען

Gdańska 31a, tel. 149-01

האָט בענייט די אויפנאַהמען

נעהמט אָן פון 6–8 אָוונט.

Dr. J. SCHORR

באָדע-אַרצט אין אילוּאַביטש

צוריקגעקעהרט

אָרדינירט אין האַרץ-קראַנקהייטען

אין לאָדז, גדאַנסקא 11, טעל. 226-85

פון 4–7 נאָכם.

Motor elektr.

75 koni, 3000 vat

okazyjnie do sprzedania oraz mniejsze motory.

Inż. Reicher, Południowa 28 tel. 21-000. 5167

צאַהן-אַרצט

Rozin- Reichowa

צוריקגעקעהרט

זגערזשער 38

(געגענאיבער זגערזשער 15)

נעמט אָן פון 10–2 מיטאָג און פון 4–7 נאָכם. צו לעטשניצע-פּרייזען.

צאַהן-אַרצט

St. Gelberg

14 זאַוואַדזקא 14. טעל. 108-33

צוריקגעקעהרט

נעהמט אָן פון 10–2 און פון 4–7 אָוו.

צאַהן-אַרצט

טאַנדאַוואָסקא

51 גלובאָקאַ 51

(רוג קילינסקיעגאָ), טעל. 174-93

נעהמט אָן צו לעטשניצע-פּרייזען פון 9 פריה ביז 8 אָוו. זונטאָג פון 10–12 בייטאָג.

רענטגען - פאָטאָגראַפיעס סאָליקס-בעלייכטונג. קינסטליכע ציינער.

אי בר אוריין הוא יאי

(מנחות נ״ג)

אין אַלע רעכטס-ענינים ווי: פּאַדאַטס-קאָווע, סאָנדאָווע, וואָיעקאָווע, פּר, אַקטען פון: שותּפות, ליקווידאַציע דזשיערזשאָווע, קויף און פערקויף א. ז. וו. אינפאָרמירט, רעדאַגירט און ערלעדיגט לויט'ן אויסטאַו רעכטסק.

י. ה. בוזין, לאָדז,

3 אַגראַדאָווא 3

טעל. 191-48

(עקזיסטירט זייט 1910)

כ'פיהר אַדורך געזעצמעסיג שידוכים-גערילטען און בעטעליגט זיך אין בוררות; סוס'ן בעמטען ערפאָלג.

פ.ס. פאַר שטענדיגע קליענטען אַלע אַרט אינפאָרמאַציעס (מעלעפאָניש) בחנם.

קאמיסיאָנס-לאַגער

פון פערשידענע מאָדערן

מעבעל

נייעס און גענוצטע בעקומט איהר צו די ביליגסטע פּרייזען נור ביי

א. ווייצמאַן

שענקעוויטשא 6.

בעמ.: איך קויף אויף פערשידענע גענוצטע מעבעל, דיוואַנעס, נייה-מאַשינען, שרייב-מאַשינען, פּעלצען א.ז.וו. 5800

Dr.

J. HERSZFINKIEL

זשעלאָנאַ 8a

טעל. 111-87

צוריקגעקעהרט

Dr med. NIEWIAŻSKI

ספּעציאַליסט פאַר סיפיליס, טריפּער און הויט-קראַנקהייטען. בעהאַנדלונג פון מענער-שוועכע

אנדזשעיאַ 5 טעל. 159-40

צוריקגעקעהרט

נעהמט אָן פון 8—11 און פון 5—9 אָוו. זונטאָג און יום-טוב פון 9 – 1 פאַרמיטאָג.

בעזונדערער וואַרטע-זאַל פאַר פרויען.

Dr. med.

E. Reicher

ספּעצ. פאַר מענער-שוועכע, קינדערלאָזיג-קייט-בעהאַנדלונג און סעקסועלע בעראַטונג

פּאָלודניאָווא 28, טעל. 201-93

צוריקגעקעהרט.

נעמט אָן פון 8–11 פריה און פון 5–8. זונטאָג און פייערטאָג פון 9–1.

כירורגישער קאַבינעט

Dra med.

M. Kantora

איז געוואָרען איבערגעטראָגען

אויף זשעלאָנאַ 5

טעל. 112-22

נעהמט אָן פון 1–3 און פון 6–8 אָוו.

לעטשניצע-פּרייזען.

שייטלען

מיט פּאַריזער שרינדען

ווי אויך פערטיגע שייטלען ווערען ערשטקלאַסיג און רעעל אויסגעאַרבייט צו ביליגע פּרייזען

אנדולאַציע און מאַניקור

ביי **קערש**, סטוועראָווא 15

א לאַנגיעהריגער

מיליטער-בעאַמטער

ערטיילט אייך עצות און אַנווייזונג פאַר צוריקגעקומענע פון אויסלאַנד וועלכע האָבען צ״ב וועלכע עס אין סיבות נישט דורכגעמאַכט דאָס מיליטער-דינסט. :–: ספּעציאַליסט אין שרייבען פון ביטעס פאַר

איינציגע שפּיידערס

פּיעטריקאָווער **10**

ב. מאַן

רעכער

אויף וועש, לעצלעך צו הויזען, עקספּאָרט און הענטשקעס ווערען אויסגענייהט ביי

ג. נאַרדמאַן, שרודמיעסקא 8

קליינע אַנאָנסען

1 זלאָטי

אַנאָנס ביז 15 ווערטער

פרייע פאָסטענס

2 קוואַליפיצירטע שטריקערס ווערען געזוכט אלעקסאַנדריסקא 4, ביי ראָזענבערג, 2. שטאָק. 5166

נויטיג זאַפאַרט א שערער צו ראַשעל און א קראַפּט פע-דע-אַרבייטער ביי לוי-פער, אַגראַדאָווא 8. 5170

ס'איז נויטיג קוואַליפיצירטע שפּו-לערינס צו וואָל, וואָס זאָל קענען מאַכען א וועבער-קניפּ. צו ערפאַהרען זאַכאָדניא 24 וואָלינונג 1. 5162

צו 1-טער סאָרט סוועטער-אַרבייט ווערט געזוכט קוואַליפיצירטע האַנד-נייהערינס און א מאַשינערין ביי י. ראָ-זענבערג, נאָוואָמיעסקא 30, וו. 36.

קוואַליפיצירטע שטריקער-אַרבייטער צו גלאַטע מאַשינען פון זאַפאַרט געזוכט אין דער סוועטער-פאַבריק פּלאַץ וואָל-נאָשטשי 6. 5188

אַנ'אָבערלאַק = נייהער (רין) אויף קראַפּט ווערט געברויכט ביי יודענהערץ, נאָוואָמיעסקא 21, 2-טער שטאָק. ס'ווערט אויך געברויכט א שיק-יונגעל און א ווי-קאָנטשאַרקע. 5155

א יונגע, בעקאַנט אין דער אייזען-בראַנזשע, ווערט געברויכט פון זאַפאַרט. ה. יאַקובאָוויטש, גדאַנסקא 90. 5157

א שטריקער צו א 8-ער מאַשין ווערט געברויכט. 6-טער שערפּינן-גאַס 14 וואָלינונג 13. 5179

א שטריקער-אַרבייטער ווערט גע-ברויכט אויף א 10-ער מאַשין. שוו. יאַ-קובאַ 7, פּראָנט, 2. שט. וו. 29. 5182

ס'ווערט געזוכט א קוואַליפיצירטע האַנד-שפּולערין צו סוועטערס. צו ערפאַה-רען קאַמיענגאַ 18, ביי דאַרעמבוס. 5177

לאָקאַלען

צו פערמיטען 1 צימער און קיך, 2-טען שטאָק, ליכט און וואַסער. צו ער-פאַהרען וואָלטשאַנסקא 144, ביי מאַטעס.

זאַפאַרט צו פערמיטען אויף סקווע-ראַווא 18 א געוועלב מיט 1 צימער און קיך און 2 לאָקאַלען צו 2 צימער מיט קיכען אין פּאַרטער און 2-טען שטאָק, אויך איינציגע קעלערן א 2 און א 3 2,75 מעטער הויך. צו ערפאַהרען אויף דער שטאָל ביים ווירט. 5168

עס ווערט געזוכט א שטוב צום טאַנצען אויף 2 טאָג אויף שבת און זונ-טאָג. געווינשען אין צענטרום שטאָט. אָפּערטען אין אַדמ. אונטער "M„ 5187

פערשידענעס

איך האָב צו פערקויפען עץ-החיים'ס נייע און מאָך אויך צוריקעט אַלטע. פּע-פּער גאַס 13 ביי אברהם זילבערמאַן.

פון זאַפאַרט צו פערקויפען א סאַ-דערנע דעמבאָווע קרעדענס מיט א פּאַ-מאַצניק און א טואַלעטע אַלעס אין גו-טען צושטאַנד. צו ערפאַהרען ביים ווירט סקווערעאָווא 18. 5168

אַנאָנסען-פּרייז פאַר א מילימעטער-שורה

פאַר'ן טעקסט—18 גר. פרייטאָג און ערב-יו״ט—24 גר. אין דער זייט שפּאַלטען

אין טעקסט—40 — — — — 60— — — — — 4

נאָכ'ן טעקסט—12 — — — — 18— — — — —

אויסער דער שטאַרט 50 פּראָצ. טייערער, אויסלאַנד 100 פּראָצ. טייערער. טעלעגראַפן — 10 גר. א וואָרט

נעקראָלאָגען—20 גר. א מ/מ (אין דער זייט שפּאַלטען) קליינע אַנאָנסען ביז 15 ווער-טער 1 זל. יעדעס ווייטערדיגע וואָרט — 10 גר.

אבאָנעמענטס-פּרייז: אין לאָדז — 4 זלאָטעס א חודש מיט צושטעלען אַ היים. אויף דער פּראָווינץ — 5 זל. א חודש; אין אויסלאַנד 7 זל. אַמעריקע—1 דאָל.

פּעהלערן, וועלכע ענדערן נישט פּרינציפּיעל דעם אינהאַלט פון דער אַנאָנס בערעכטיגען נישט צום איבערדרוקען די אַנאָנס אָדער צוריקצוצאַהלען פאַר דעם אַנאָנס

פאַר'ן אינהאַלט און טאָן פון די אַנאָנסען איז די רעדאַקציע נישט פעראַנטוואָרטליך. די אַדמיני. איז אָפען בייטאָג און בייגאַכט

Za wydawnictwo „Najer Folksblat", spółdz. z odp. udz. Ch. J. Brzustowski i D. Silberberg

Redaktor odpowiedzialny: Ch. Kaufman

Czcionkami i druk. rotac. „Najer Folksblat", Piotrkowska 21.